

700.

Na osnovu člana 95 tačka 3 i člana 94 stav 2 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu**, koji je ponovo izglasala Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine.

Broj: 01-589/2

Podgorica, 3. jun 2021. godine

Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 12. maja 2021. godine, donijela je, a na Petoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine, ponovno izglasala

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Član 1

U Zakonu o Državnom tužilaštvu („Službeni list CG” br. 11/15, 42/15, 80/17, 10/18 i 76/20) u članu 17 stav 2 mijenja se i glasi:

„Radom državnih tužilaštava rukovode rukovodioci državnih tužilaštava, i to:
- osnovnim državnim tužilaštvom, rukovodilac osnovnog državnog tužilaštva;
- višim državnim tužilaštvom, rukovodilac višeg državnog tužilaštva;
- specijalnim državnim tužilaštvom, glavni specijalni tužilac.“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Radom Vrhovnog državnog tužilaštva rukovodi vrhovni državni tužilac.“

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 2

U članu 18 stav 3 tač. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

„1) četiri državna tužioca koji imaju stalnu funkciju i najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju tužilačke funkcije, od kojih tri iz Vrhovnog državnog tužilaštva, Specijalnog državnog tužilaštva i viših državnih tužilaštava, a jedan iz osnovnih državnih tužilaštava, a koje bira i razrješava Konferencija državnih tužilaca;

2) četiri ugledna pravnika koje bira i razrješava Skupština Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština), na predlog nadležnog radnog tijela;

Poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

„4) jedan ugledni pravnik kao predstavnik nevladinih organizacija iz oblasti vladavine prava, rada državnog tužilaštva ili borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kojeg

predlažu nevladine organizacije koje ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, a kojeg bira i razrješava Skupština.“

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Član Tužilačkog savjeta iz reda državnih tužilaca, ne može biti: bračni ili vanbračni supružnik ili srodnik poslanika, člana Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) i Predsjednika Crne Gore u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva ili srodnik po tazbini do prvog stepena.”

Stav 5 mijenja se i glasi:

„Sastav Tužilačkog savjeta proglašava predsjednik Skupštine“.

St. 4, 5 i 6 postaju st. 5, 6 i 7.

Član 3

U članu 25 stav 3 mijenja se i glasi:

„Za članove Tužilačkog savjeta biraju se tri kandidata sa liste iz člana 24 stav 2 ovog zakona, pri čemu iz jednog državnog tužilaštva može biti izabran samo jedan kandidat i jedan kandidat sa liste iz člana 24 stav 5, odnosno stav 6 ovog zakona koji je dobio najveći broj glasova.”

Član 4

U članu 26 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Za člana Tužilačkog savjeta ne može biti izabrano lice koje je:

1) bračni ili vanbračni supružnik ili srodnik poslanika, člana Vlade i Predsjednika Crne Gore ili lica kojeg bira, imenuje ili postavlja Skupština, Predsjednik Crne Gore ili Vlada, u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva ili srodnik po tazbini do prvog stepena;

2) član ili funkcioner političkih partija (predsjednici, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora), ili lice koje je bilo neposredno birano na izborima ili obavljalo funkciju člana Vlade, poslanika ili odbornika u posljednjih pet godina;

3) obavljalo tužilačku funkciju u posljednjih osam godina.“

Na kraju stava 2 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „na-jma-nje četiri mjeseca prije isteka mandata članovima Tužilačkog savjeta.“

U stavu 4 riječi: „15 dana” zamjenjuju se riječima: „deset dana”.

U stavu 5 riječ „deset” zamjenjuje se riječju „sedam”.

Stav 7 mijenja se i glasi:

„Predlog iz stava 7 ovog člana sadrži onoliko kandidata koliko se bira članova Tužilačkog savjeta.“

U stavu 8 riječi: „stava 6“ zamjenjuju se riječima: „stava 7“.

Dosadašnji st. 2 do 8 postaju st. 3 do 9.

Član 5

Poslije člana 26 dodaju se tri nova člana koji glase:

„Član 26a

Član Tužilačkog savjeta predstavnik nevladinih organizacija predlaže se na osnovu javnog poziva koji raspisuje nadležno radno tijelo Skupštine.

Javni poziv se raspisuje u „Službenom listu Crne Gore“, najmanje jednom od štampanih medija sa sjedištem u Crnoj Gori i objavljuje se na internet stranici Skupštine.

Javni poziv sadrži naročito:

1) uslove koje moraju da ispunjavaju nevladine organizacije iz člana 26b stav 1 ovog zakona;

2) uslove iz člana 26 ovog zakona;

3) dokumentaciju koja se obavezno dostavlja uz predlog;

- 4) naziv i adresu organa kojem se podnose predlozi;
- 5) način podnošenja i rok za podnošenje predloga.

Član 26b

Nevladina organizacija može da predloži kandidata za člana Tužilačkog savjeta predstavnika nevladinih organizacija ako ispunjava sljedeće uslove:

- 1) da je kod nadležnog organa državne uprave registrovana najmanje tri godine prije objavljivanja javnog poziva kandidata za člana Tužilačkog savjeta predstavnika nevladinih organizacija;

- 2) da u osnivačkom aktu i statutu ima kao osnovne ciljeve i djelatnosti pitanja iz oblasti koje su propisane članom 18 stav 3 tačka 4 ovog zakona i da se u prethodne tri godine kontinuirano bavi ovim pitanjima;

- 3) da je u prethodne tri godine prije objavljivanja javnog poziva za predlaganje kandidata za člana Tužilačkog savjeta realizovala projekte u oblasti iz člana 18 stav 3 tačka 4 ovog zakona.

Predlagač iz stava 1 ovog člana može da predloži jednog kandidata za člana Tužilačkog savjeta.

Predlog kandidata za člana Tužilačkog savjeta predstavnika nevladinih organizacija treba da sadrži: ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovornog lica u nevladinoj organizaciji koja je podnijela predlog.

Predlog iz stava 3 ovog člana podnosi se na obrascu koji utvrđuje nadležno radno tijelo Skupštine.

Uz predlog iz stava 3 ovog člana obavezno se dostavlja:

- 1) dokaz da predloženi kandidat ima prebivalište u Crnoj Gori;
- 2) dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu predloženog kandidata;
- 3) izjava predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz člana 26 stav 2 ovog zakona za njegov izbor za člana Tužilačkog savjeta.

Nevladina organizacija iz stava 1 ovog člana dužna je da uz predlog iz stava 3 ovog člana dostavi ovjerenu kopiju osnivačkog akta i statuta, ovjerenu kopiju rješenja o upisu u Registar nevladinih organizacija i pregled realizovanih projekata i aktivnosti u posljednje tri godine.

Pregled realizovanih projekata i aktivnosti nevladine organizacije u posljednje tri godine podnosi se na obrascu kojeg utvrđuje nadležno radno tijelo Skupštine.

Predlog za kandidata za člana Tužilačkog savjeta podnosi se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Član 26c

Nakon isteka propisanog roka za prijavu kandidata na osnovu javnog poziva iz člana 26a ovog zakona, nadležno radno tijelo Skupštine vrši provjeru ispunjenosti uslova iz člana 26 st. 1 i 2 i člana 26b ovog zakona i sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove.

Nadležno radno tijelo Skupštine dužno je da, u roku od osam dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga, objavi listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za člana Tužilačkog savjeta predstavnika nevladinih organizacija, na internet stranici Skupštine.

Nadležno radno tijelo Skupštine dužno je da, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje predloga iz člana 26b stav 8 ovog zakona, utvrdi predlog kandidata za člana Tužilačkog savjeta, koji je po pravilu predložen od strane najvećeg broja nevladinih organizacija koje ispunjavaju uslove u skladu sa ovim zakonom.

Predlog iz stava 3 ovog člana mora biti obrazložen.

Nadležno radno tijelo Skupštine dostavlja Skupštini na razmatranje i odlučivanje predlog liste za izbor predstavnika nevladinih organizacija u Tužilački savjet, sa obrazloženjem i izvještajem o sprovedenom postupku za izbor.

Skupština je dužna da, u roku od 30 dana od dana dostavljanja predloga liste iz stava 5 ovog člana, donese odluku o izboru predstavnika nevladinih organizacija u Tužilački savjet.“

Član 6

U članu 31 stav 2 poslije riječi: „članom 26“ dodaje se zarez i riječi: „odnosno čl. 26a, 26b i 26c“.

Član 7

U članu 34 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Na zahtjev najmanje tri člana Tužilačkog savjeta predsjednik Tužilačkog savjeta je dužan da sazove sjednicu sa predloženim dnevnim redom, najkasnije u roku od sedam dana od dana podnošenja zahtjeva.“

Član 8

U članu 48 stav 3 poslije riječi: „vrhovnog državnog tužioca“ stavlja se tačka, a riječi: „iz reda državnih tužilaca iz Vrhovnog državnog tužilaštva.“, brišu se.

Poslije stava 3 dodaju se tri nova stava koja glase:

„Za vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca može biti određeno lice koje ispunjava uslove iz člana 43 ovog zakona.

Vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca određuje se na period od šest mjeseci.

U slučaju da u roku iz stava 5 ovog člana ne bude izabran vrhovni državni tužilac, isto lice može još jednom biti određeno za vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca, na period od šest mjeseci.“

Član 9

U članu 103 stav 1 tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) kada ispuni uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju;“

Član 10

U članu 108 stav 6 na kraju tačke 4 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

„5) učini teži disciplinski prekršaj kojim je nanijeta značajna šteta po ugled državnog tužilaštva.“

Član 11

U članu 112 stav 3 mijenja se i glasi:

„Disciplinskog tužioca i njegovog zamjenika bira Tužilački savjet, iz reda državnih tužilaca sa najmanje deset godina radnog iskustva kao državni tužilac, između kandidata koje predlažu, sjednica Vrhovnog državnog tužilaštva i ministar pravde, na vrijeme od dvije godine.“

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Sjednica Vrhovnog državnog tužilaštva i ministar pravde predlažu po jednog kandidata za disciplinskog tužioca, odnosno po jednog kandidata za njegovog zamjenika.“

Član 12

U članu 114 stav 2 mijenja se i glasi:

„Disciplinsko vijeće čine tri člana Tužilačkog savjeta, i to dva člana iz reda uglednih pravnika i jedan član iz reda državnih tužilaca koji je predsjednik disciplinskog vijeća.“

Član 13

U članu 126 stav 1 mijenja se i glasi:

„Predlog za razrješenje rukovodioca državnog tužilaštva može podnijeti rukovodilac neposredno višeg državnog tužilaštva, vrhovni državni tužilac, ministar pravde ili najmanje tri člana Tužilačkog savjeta.“

Član 14

U članu 147 st. 5 i 6 mijenjaju se i glase:

„Na zahtjev Skupštine ili radnih tijela Skupštine nadležnih za pravosuđe, antikorupciju i bezbjednost, vrhovni državni tužilac i glavni specijalni tužilac dužni su da dostave posebne, odnosno periodične izvještaje o svom radu, u roku koji odredi Skupština ili nadležno radno tijelo, osim ako se radi o okolnostima pojedinačnih predmeta koji su u toku pred državnim tužilaštvom.

Vrhovni državni tužilac i glavni specijalni tužilac dužni su da učestvuju u radu sjednice na poziv Skupštine, anketnog odbora i radnih tijela Skupštine nadležnih za pravosuđe, antikorupciju, bezbjednost i pitanja imuniteta.“

Poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:

„Nakon razmatranja izvještaja iz stava 5 ovog člana, ili ako vrhovni državni tužilac, odnosno glavni specijalni tužilac ne dostave izvještaj na način i u rokovima koje odredi Skupština ili nadležno radno tijelo, bez opravdanih razloga, Skupština, odnosno nadležno radno tijelo može dostaviti Tužilačkom savjetu i ministru pravde mišljenje, ocjene, predloge i preporuke.“

Član 15

Poslije člana 184 dodaje se pet novih članova koji glase:

„Član 184a

Predlaganje kandidata i sačinjavanje lista za izbor članova Tužilačkog savjeta iz reda državnih tužilaca izvršiće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izbor članova Tužilačkog savjeta iz reda državnih tužilaca Konferencija državnih tužilaca izvršiće u roku od 15 dana od dana dostavljanja lista iz stava 1 ovog člana.

Nadležno radno tijelo Skupštine raspisaće javne pozive za izbor članova Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 184b

Tužilačkom savjetu koji je izabran u skladu sa Zakonom o Državnom tužilaštvu („Službeni list CG“, br. 11/15, 42/15, 80/17, 10/18 i 76/20) prestaje mandat proglašenjem Tužilačkog savjeta koji je izabran u skladu sa ovim zakonom.

Član 184c

Tužilački savjet izabran u skladu sa ovim zakonom će na prvoj konstitutivnoj sjednici konstatovati prestanak dužnosti vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca koji je određen prije stupanja na snagu ovog zakona, odnosno prije održavanja konstitutivne sjednice i odrediti vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca.

Član 184d

Tužilački savjet izabran u skladu sa ovim zakonom izvršiće izbor disciplinskog tužioca i njegovog zamjenika, u roku od 15 dana od konstitutivne sjednice Tužilačkog savjeta.

Član 184e

Započeti postupci izbora rukovodilaca državnih tužilaštava i državnih tužilaca koji su pokrenuti, a nijesu okončani do stupanja na snagu ovog zakona, obustaviće se po sili ovog zakona.“

Član 16

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 23-1/21-2/20

EPA 185 XXVII

Podgorica, 27. maj 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.

701.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti** koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva, na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine.

Broj: 01-605/2

Podgorica, 3. jun 2021. godine

Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI

Član 1

U Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17) član 42 mijenja se i glasi:

„Pravo na dodatak za djecu može ostvariti dijete:

1) do navršene šeste godine života;

2) koje je korisnik materijalnog obezbjeđenja;

3) koje je korisnik dodatka za njegu i pomoć;

4) koje je korisnik lične invalidnine;

5) bez roditeljskog staranja;

6) čiji je roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj, odnosno lice kome je dijete povjereno na njegu, vaspitanje i obrazovanje kao korisnik materijalnog obezbjeđenja zasnovao radni odnos na osnovu sporazuma o aktivnom prevazilaženju nepovoljne socijalne situacije.

Pravo na dodatak za djecu imaju petoro djece u porodici.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, dodatak za djecu obezbjeđuje se i djeci koja su rođena kao dvojke, trojke i sl. nezavisno od broja djece utvrđenog u stavu 2 ovog člana.

Dijete iz stava 1 tač. 3, 4 i 5 ovog člana ostvaruje pravo na dodatak za djecu nezavisno od broja djece utvrđenog u stavu 2 ovog člana.”

Član 2

U članu 43 stav 1 mijenja se i glasi:

„Pravo na dodatak za djecu iz člana 42 stav 1 tač. 2 do 6 ostvaruje se do navršene 18. godine života, ako je dijete na redovnom školovanju.”

U stavu 4 riječi: „tačka 5” zamjenjuju se riječima: „tačka 6”.

Član 3

Član 44 mijenja se i glasi:

„Visina dodatka za djecu iznosi mjesečno, za dijete:

- 1) do navršene šeste godine života 30.00 eura;
- 2) korisnika materijalnog obezbjeđenja 44.00 eura;
- 3) čiji je roditelj, usvojlac, staralac ili hranitelj, kao korisnik materijalnog obezbjeđenja zasnovao radni odnos na osnovu individualnog plana aktivacije 44.00 eura;
- 4) korisnika dodatka za njegu i pomoć 52.00 eura;
- 5) korisnika lične invalidnine 60.00 eura;
- 6) bez roditeljskog staranja 60.00 eura.

Dijete koje ispunjava uslove na dodatak za djecu po više osnova ostvaruje to pravo po povoljnijem osnovu.”

Član 4

U članu 58 stav 1 riječi: „iz čl. 41,42 i 54 ovog zakona” zamjenjuju se riječima: „iz člana 41, člana 42 stav 1 tač. 2 do 6 i člana 54 ovog zakona”.

Član 5

Član 110 mijenja se i glasi:

„Direktora javne ustanove čiji je osnivač država bira upravni odbor ustanove, na osnovu javnog konkursa, podnesenog programa razvoja ustanove i prethodne provjere radne sposobnosti, odnosno provjere kompetencija, znanja i sposobnosti.

Na odluku upravnog odbora o izboru direktora iz stava 1 ovog člana saglasnost daje nadležni organ državne uprave.

U postupku izbora direktora javne ustanove iz stava 1 ovog člana, nadležni organ državne uprave obrazuje tročlanu komisiju koja vrši provjeru radne sposobnosti, odnosno provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti i dostavlja izvještaj upravnom odboru.

Predsjedniku i članovima komisije iz stava 3 ovog člana pripada naknada za rad koju utvrđuje nadležni organ državne uprave uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.

Za direktora javne ustanove iz stava 1 ovog člana može da bude izabrano lice sa visokom stručnom spremom, sa najmanje tri godine rada u oblasti socijalne i dječje zaštite ili pet godina rada u državnim organima ili organima lokalne samouprave.

Mandat direktora javne ustanove iz stava 1 ovog člana traje četiri godine.

Isto lice može biti direktor javne ustanove najviše dva puta.”

Član 6

Poslije člana 169a dodaje se novi član koji glasi:

„Član 169b

Propisi koji su doneseni prije stupanja na snagu ovog zakona, uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.”

Član 7

Poslije člana 174 dodaje se novi član koji glasi:

„Izbor direktora

Član 174a

Izbor direktora javne ustanove u skladu sa ovim zakonom, izvršiće se u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Direktor javne ustanove izabran u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17) nastavlja sa radom do izbora direktora iz stava 1 ovog člana.”

Član 8

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”, a primjenjivaće se od 1. oktobra 2021. godine.

Broj: 19-6/21-2/20

EPA 132 XXVII

Podgorica, 27. maja 2021.godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.

702.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu** koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva, na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine.

Broj: 01-604/2

Podgorica, 3. jun 2021. godine

Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Član 1

U Zakonu o radu („Službeni list CG“, br. 74/19 i 8/21) u članu 91 stav 4 poslije riječi: „poslanik;“, dodaju se riječi: „državni sekretar; starješina organa državne uprave odnosno lokalne uprave;“.

Član 2

U članu 101 stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Minimalna zarada iz stava 1 ovog člana, u neto iznosu, ne može biti niža od 250,00 eura.“.

Član 3

U članu 164 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) kad zaposleni navrší 66 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, danom dostavljanja konačne odluke zaposlenom, s tim što se osiguraniku kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, starosna granica snižava zavisno od stepena uvećanja staža za po jednu godinu, i to:

- za svakih šest godina provedenih na radnom mjestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 mjeseci računa u staž osiguranja kao 14 mjeseci;
- za svakih pet godina provedenih na radnom mjestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 mjeseci računa u staž osiguranja kao 15 mjeseci;
- za svake četiri godine provedene na radnom mjestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 mjeseci računa u staž osiguranja kao 16 mjeseci;
- za svake tri godine provedene na radnom mjestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 mjeseci računa u staž osiguranja kao 18 mjeseci.“.

Član 4

Poslije člana 218 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 218a

Odredba člana 101 stav 2 ovog zakona primjenjivaće se od 1. oktobra 2021. godine.”

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 19-1/21-2/22

EPA 129 XXVII

Podgorica, 27. maja 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.

703.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti** koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva, na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine.

Broj: 01-606/2

Podgorica, 3. jun 2021. godine

Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD
ZARAZNIH BOLESTI

Član 1

U Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Slu-žbe-ni list CG”, br. 12/18 i 64/20) u članu 6 stav 1 na kraju tačke 18 ta-čka-zarez se briše i dodaju riječi: „i može da se sprovodi u objektima za stanovanje ili objektima određenim za stavljanje u karantin;”.

Poslije tačke 20 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„20a) **kućna izolacija** podrazumijeva smještaj inficiranih lica koja imaju blage simptome bolesti tokom perioda zaraznosti i lica za koja se sumnja da boluju od zarazne bolesti u porodičnom smještaju, radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti u skladu sa epidemiološkim indikacijama;

20b) **prevoz za sopstvene potrebe** je prevoz u drumskom saobraćaju koji u nekomercijalne svrhe, obavljaju pravna lica, preduzetnik ili fizička lica, radi zadovoljavanja proizvodnih ili uslužnih potreba u okviru svoje djelatnosti;”.

U tački 31 riječi: „i otvorena” brišu se.

Poslije tačke 31 dodaje se nova tačka koja glasi:

„31a) otvorena javna mjesta predstavljaju javnu površinu i otvorenu površinu ispred objekata u kojima se obavljaju privredne i/ili uslužne djelatnosti od javnog interesa, vaspitno-obrazovna djelatnost, održavaju kulturne, zabavne, sportske i druge manifestacije, priredbe i takmičenja i drugi organizovani skupovi”.

Član 2

U članu 18 stav 2 mijenja se i glasi:

„Subjekti iz stava 1 ovog člana dužni su da o pojavi zarazne bolesti, odnosno bolničke infekcije, odmah obavijeste nadležnu zdravstvenu ustanovu, odnosno Institut, a u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti i organ uprave nadležan za inspeksijske poslove, kao i organ

uprave nadležan za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u slučaju pojave zoonoza i bolesti prenosivih hranom, u skladu sa zakonom.”

Član 3

Član 23 mijenja se i glasi:

„Zaposleni koji rade na poslovima iz djelatnosti koja se obavlja u objektima pod sanitarnim nadzorom, kao i zaposleni koji rade u objektima u kojima se obavlja djelatnost rukovanja hranom u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane moraju da budu obučeni za održavanje lične higijene i preduzimanje mjera za zaštitu od zaraznih bolesti, u skladu sa vrstom poslova koje obavljaju, osim zaposlenih sa završenim VIII nivoom kvalifikacije obrazovanja studijski program medicina, farmacija, stomatologija, sanitarno inženjerstvo, bezbjednost hrane, biohemija, prehrambena tehnologija, nutricionizam, biologija, biotehnologija i veterina.

Poslodavac je dužan da obezbijedi obuke zaposlenima koji rade na poslovima iz djelatnosti iz stava 1 ovog člana prije početka rada i svakih pet godina rada na tim poslovima, u skladu sa programom obuke za sticanje osnovnih znanja o ličnoj higijeni i mjerama zaštite od zaraznih bolesti i načinu njegovog sprovođenja.

Obuke iz stava 2 ovog člana sprovodi Institut, o čemu izdaje sertifikat, koji je poslodavac dužan da čuva u poslovnim prostorijama objekta u kojem se obavlja djelatnost i mora biti dostupan na zahtjev sanitarnog inspektora.

Troškove obuke zaposlenih iz stava 2 ovog člana snosi poslodavac.

Program obuke iz stava 2 ovog člana i način njegovog sprovođenja propisuje Ministarstvo.”

Član 4

U članu 30 stav 7 mijenja se i glasi:

„Imunoprofilaksu i hemioprofilaksu mogu da sprovode Institut i nadležna zdravstvena ustanova čiji je osnivač država.”

Član 5

U članu 31 stav 3 poslije riječi: „nadležnoj zdravstvenoj ustanovi” zarez se briše i dodaju riječi: „čiji je osnivač država,”.

Član 6

U članu 34 st. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

„Licima koja su bila ili za koja se sumnja da su bila u kontaktu sa licima oboljelim od karantinskih bolesti ili sa licima za koja postoji sumnja da su oboljela od karantinskih bolesti, određuje se mjera stavljanja u karantin.

Dužina trajanja karantina određuje se u vremenu trajanja maksimalne inkubacije određene zarazne bolesti zbog koje se sprovodi mjera karantina, a objekat za sprovođenje ove mjere određuje se u skladu sa epidemiološkim indikacijama.”

Član 7

Poslije člana 38 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 38a

U objektima pod sanitarnim nadzorom, kao i u objektima u kojima se obavlja djelatnost rukovanja hranom u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane obavezno se vrši kontrola mikrobiološke čistoće površine objekata, opreme, uređaja, pribora i prevoznih sredstava, kao i kontrola mikrobiološke čistoće ruku zaposlenih.

Kontrola mikrobiološke čistoće iz stava 1 ovog člana može da se vrši i u objektima u kojima se obavljaju druge djelatnosti, ako postoje epidemiološke indikacije.

Učestalost kontrole i normative mikrobiološke čistoće iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo, na predlog Instituta.”

Član 8

U članu 43 na kraju stava 2 tačka se briše i dodaju riječi: „ili se izoluje i liječi u kućnoj izolaciji, u skladu sa epidemiološkim indikacijama.”

Član 9

U članu 54 stav 1 tačka 1 riječ „zabranu” zamjenjuje se riječju „ograničenje”.

Član 10

U članu 55 stav 1 tačka 3a na kraju alineje 9 tačka-zarez se zamjenjuje zarezom i dodaje nova alineja koja glasi:

„- boravka na pijacama;”.

U tački 3b na kraju alineje 9 tačka-zarez se zamjenjuje zarezom i dodaje nova alineja koja glasi:

„- boravka na pijacama;”.

U tački 3c alineja 10 mijenja se i glasi:

„- u vozilima javnog prevoza putnika i vozilima za prevoz za sopstvene potrebe u slučaju prevoza zaposlenih ili drugih lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje drumski saobraćaj, u vozilima kojima se obavlja prevoz zaposlenih za sopstvene potrebe u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i lokalne uprave i javnim ustanovama, željezničkim voznim sredstvima namijenjenim za prevoz putnika, na plovnim objektima na kojima se pružaju usluge prevoza putnika, kao i na plovnim objektima na kojima se pružaju ugostiteljske i turističke usluge;”.

Tačka 3d mijenja se i glasi:

„3d) obavezno korišćenje propisane lične zaštitne opreme zaposlenih (maske, rukavice, vizir i sl.), i to:

-u objektima pod sanitarnim nadzorom, u objektima u kojima se obavlja trgovina, uključujući i pijace, pružaju ugostiteljske, turističke, zanatske i druge usluge građanima, priređuju igre na sreću i obavlja djelatnost poslovanja hranom, u skladu sa zakonom,

-na poljoprivrednom zemljištu i zasadima, kao i u proizvodnim objektima i prostorijama u kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost,

-na gradilištu,

-u vozilima, željezničkim voznim sredstvima i na plovnim objektima iz tačke 3c alineja 10 ovog stava;”.

U tački 3e riječi: „objekata iz tačke 3d ovog stava,” zamjenjuju se riječima: „koje se obavljaju u objektima, odnosno vozilima iz tačke 3d al. 1 i 4 ovog stava;”, a riječi: „kao i tokom boravka u vozilima javnog prevoza putnika ili prevoza vozilima kojima se obavlja prevoz zaposlenih za sopstvene potrebe;” brišu se.

Tač. 3f, 3g i 3h mijenjaju se i glase:

„3f) obaveznu propisanu dezinfekciju objekata, odnosno vozila u kojima se obavlja djelatnost ili vrše usluge iz tačke 3d al.1 i 4 ovog stava i obezbjeđivanje uslova u tim objektima, odnosno vozilima za dezinfekciju ruku kupaca/korisnika usluga;

3g) obavezno propisano obezbjeđenje i vršenje dezinfekcije vozila javnog prevoza putnika i vozila za prevoz za sopstvene potrebe u slučaju prevoza zaposlenih ili drugih lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje drumski saobraćaj, vozila kojima se obavlja prevoz zaposlenih za sopstvene potrebe u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i lokalne uprave i javnim ustanovama, željezničkih voznih sredstava namijenjenih za prevoz putnika, plovnih objekata na kojima se pružaju usluge prevoza putnika, kao i plovnih objekata na kojima se pružaju ugostiteljske i turističke usluge;

3h) obavezno propisano korišćenje lične zaštitne opreme (maske, rukavice i dr.) zaposlenih tokom rada u vozilima javnog prevoza putnika i vozilima za prevoz za sopstvene potrebe u slučaju prevoza zaposlenih ili drugih lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje drumski saobraćaj, u vozilima kojima se obavlja prevoz zaposlenih za sopstvene potrebe u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i lokalne uprave i javnim ustanovama, željezničkim voznim sredstvima namijenjenim za prevoz putnika, na plovnim objektima na kojima se pružaju usluge prevoza putnika, kao i na plovnim objektima na kojima se pružaju ugostiteljske i turističke usluge;”.

Poslije tačke 3h dodaje se nova tačka koja glasi:

„3i) obavezno korišćenje propisane lične zaštitne opreme - maski ili marama tokom boravka na otvorenom javnom mjestu prilikom čekanja u redu na neposredno pružanje usluga ispred državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, javnih ustanova i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja, pravnih lica i preduzetnika u kojima se pružaju usluge građanima, priređivanje igara na sreću i sl. osim za lica koja posjeduju dokaz o završenom procesu vakcinacije”.

U tački 4 riječ „zabranu” zamjenjuje se riječju „ograničenje”.

Član 11

Poslije člana 55 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 55a

U slučaju pojave pandemije ili epidemije od većeg epidemiološkog značaja, pojave nove ili nedovoljno poznate zarazne bolesti i u slučaju sumnje na upotrebu biološkog ili drugog agensa, koji mogu da ugroze zdravlje i živote ljudi i kad postoji neposredna opasnost za masovno prenošenje zarazne bolesti, Vlada, na predlog radnog tijela koje obrazuje radi sagledavanja epidemiološke situacije i njenog uticaja na ekonomsko stanje u zemlji, može da:

1) zabrani, odnosno ograniči ulazak u Crnu Goru licima koja dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom;

2) zabrani, odnosno ograniči rad privrednih društava i preduzetnika, kao i obavljanje drugih djelatnosti koje pogoduju prenošenju i širenju zarazne bolesti, a zabrane ili ograničenja mogu izazvati negativne posljedice za privredu, ekonomiju i ostvarivanje javnog interesa;

3) odredi i druge zabrane, odnosno ograničenja u skladu sa epidemiološkom situacijom.

U slučaju zabrana, odnosno ograničenja iz stava 1 ovog člana, radi sprečavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprečavanja prenošenja u druge zemlje, Ministarstvo, na predlog Instituta, može da naredi mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti iz člana 55 stav 1 tač. 2 do 4 i tačka 6 ovog zakona, kao i druge mjere po epidemiološkim indikacijama.

Zabrane, odnosno ograničenja iz stava 1 ovog člana, kao i mjere iz stava 2 ovog člana traju najduže dok postoji opasnost od unošenja zarazne bolesti u zemlju, odnosno od širenja zarazne bolesti zbog koje su mjere uvedene.”

Član 12

U članu 67 stav 3 u uvodnoj rečenici riječi: „tač. 3a do 3h” zamjenjuju se riječima: „tač. 3a do 3i”, a tačka 1 briše se.

Tačka 11 mijenja se i glasi:

„11) inspektor za drumski saobraćaj, inspektor za željeznički saobraćaj, inspektor sigurnosti plovidbe, inspektor za pomorsku privredu, odnosno jedinica lokalne samouprave preko komunalnih inspektora, odnosno ovlašćenih lica u odnosu na mjere iz tačke 3c alineja 10, tačke 3d alineja 4 i tač. 3e, 3g i 3h.”

Dosadašnje tač. 2 do 11 postaju tač. 1 do 10.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Poslove komunalnog nadzora i obezbjeđivanje komunalnog reda u odnosu na mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti iz člana 55 stav 1 tačka 3a al. 1 i 10, tačka 3b al. 1 i 10, tačka 3d alineja 1 i tačka 3e u dijelu koji se odnosi na obavezno korišćenje propisane lične zaštitne opreme na pijacama i tačka 3i ovog zakona vrši komunalna policija, u skladu sa zakonom.”

Član 13

U članu 68 stav 1 poslije tačke 8 dodaje se nova tačka koja glasi:

„8a) zabrani vršenje djelatnosti (proizvodne, uslužne, kao i priređivanje igara na sreću) kad utvrdi nepoštovanje mjera iz člana 55 stav 1 tač. 3a do 3i ovog zakona, u trajanju od tri dana, a u povratu u trajanju od 15 do 30 dana;

8b) zabrani rad zdravstvenoj ustanovi koja sprovodi imunoprofilaksu ili hemioprofilaksu suprotno članu 30 stav 7 ovog zakona;

8c) zabrani rad zdravstvenoj ustanovi koja vrši zdravstvene preglede određenih kategorija stanovništva, kliconoša i zaposlenih lica u objektima iz člana 31 stav 1 ovog zakona, suprotno članu 31 stav 3 ovog zakona;”.

Član 14

U članu 69 stav 1 poslije tačke 3 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„3a) sprovodi imunoprofilaksu ili hemioprofilaksu suprotno članu 30 stav 7 ovog zakona;

3b) vrši zdravstvene preglede određenih kategorija stanovništva, kliconoša i zaposlenih lica u objektima iz člana 31 stav 1 ovog zakona suprotno članu 31 stav 3 ovog zakona;”.

Član 15

U članu 70a stav 1 tačka 2 briše se.

Tač. 5, 6 i 7 mijenjaju se i glase:

„5) dozvoli ulazak i boravak u objektima, vozilima, željezničkim voznim sredstvima i na plovnim objektima iz člana 55 stav 1 tačka 3d al. 1 i 4 ovog zakona kupaca/korisnika usluga koje se obavljaju u tim objektima, vozilima, željezničkim voznim sredstvima i na plovnim objektima, bez propisane lične zaštitne opreme – maski ili marama (član 55 stav 1 tačka 3e);

6) ne izvrši obaveznu dezinfekciju objekata, odnosno vozila (član 55 stav 1 tačka 3f);

7) ne obezbijedi i ne izvrši dezinfekciju vozila, željezničkih voznih sredstava, plovnih objekata (član 55 stav 1 tačka 3g);”.

Dosadašnje tač. 3 do 8 postaju tač. 2 do 7.

Stav 5 briše se.

Dosadašnji stav 6 postaje stav 5.

Član 16

U članu 71 stav 1 tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) ne obavijesti odmah o pojavi zarazne bolesti, odnosno bolničke infekcije nadležnu zdravstvenu ustanovu, odnosno Institut, a u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti i organ uprave nadležan za inspeksijske poslove, kao i organ uprave nadležan za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u slučaju pojave zoonoza i bolesti prenosivih hranom, u skladu sa zakonom (član 18 stav 2);”.

Poslije tačke 12 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„12a) ne obezbijedi obuke zaposlenima u skladu sa članom 23 stav 2 ovog zakona;

12b) ne čuva u poslovnim prostorijama objekta u kojem se obavlja djelatnost sertifikat o obukama iz člana 23 stav 2 ovog zakona (član 23 stav 3);

12c) ne vrši kontrolu mikrobiološke čistoće u objektima i ruku zaposlenih u skladu sa članom 38a stav 1 ovog zakona;”.

Poslije tačke 26 dodaje se nova tačka koja glasi:

„26a) ne sprovede dezinfekciju izlučevina, ličnih i drugih predmeta, kao i stambenih i drugih objekata, prostorija i prevoznih sredstava u kojima je boravilo lice oboljelo od zarazne bolesti, kada nadležna zdravstvena ustanova utvrdi da postoji opasnost po zdravlje stanovništva i opasnost od širenja te zarazne bolesti (član 49).”

U stavu 3 riječi: „od 200 eura” zamjenjuju se riječima: „od 500 eura”.

U stavu 4 riječi: „od 50 eura” zamjenjuju se riječima: „od 200 eura”.

Član 17

Poslije člana 74 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 74a

Novčanom kaznom u iznosu od 30 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

- 1) ne poštuje mjeru fizičke udaljenosti od drugih lica (član 55 stav 1 tačka 3b alineja 1);
- 2) ne koristi propisanu ličnu zaštitnu opremu – masku ili maramu tokom boravka na otvorenom javnom mjestu prilikom čekanja u redu na neposredno pružanje usluga ispred državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, javnih ustanova i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja, pravnih lica i preduzetnika u kojima se pružaju usluge građanima, priređivanje igara na sreću i sl. (član 55 stav 1 tačka 3i).”

Član 18

Poslije člana 75 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 75a

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.”

Član 19

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službe-nom listu Crne Gore”.

Broj: 28-2/21-1/16

EPA 120 XXVII

Podgorica, 27. maja 2021.godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.

704.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA
DODATU VRIJEDNOST

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost** koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva, na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine.

Broj: 01-598/2

Podgorica, 2. jun 2021. godine

Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine, donijela je

Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

Član 1

U Zakonu o porezu na dodatu vrijednost („Službeni list RCG“, br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 76/05 i „Službeni list CG“, br. 16/07, 29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17 i 80/20), u članu 24a stav 1 tačka 1 poslije riječi: „meso” dodaje se zarez i riječ „jaja”.

Član 2

U članu 28 stav 1 tačka 11 riječi: „invalida u invalidskim kolicima” zamjenjuju se riječima: „lica sa invaliditetom”.

Član 3

U članu 42 stav 1 riječi: „18.000 Eura” zamjenjuju se riječima: „30.000 eura”.

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 16-3/21-4/10

EPA 144 XXVII

Podgorica, 27. maj 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva
Predsjednik,
Aleksa Bečić, s.r.

705.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica** koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva, na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine.

Broj: 01-602/2

Podgorica, 3. jun 2021. godine

Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA

Član 1

U Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica („Službeni list RCG“, br. 65/01, 37/04 i 78/06 i „Službeni list CG“, br. 86/09, 14/12, 6/13, 62/13, 60/14, 79/15, 83/16 i 67/19), poslije člana 10 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 10a

Na neprijavljeni prihod, koji je utvrđen na osnovu razlike između vrijednosti imovine na kraju i na početku kalendarske godine umanjene za iznos prijavljenog dohotka, porez na dohodak fizičkih lica iznosi 80% od poreske osnovice.“

Član 2

Član 24 mijenja se i glasi:

„(1) Izdaci za zdravstvene, socijalne, obrazovne, naučne, vjerske, kulturne, sportske i humanitarne svrhe, smanjenje siromaštva, zaštitu životne sredine, zaštitu lica sa invaliditetom, društvenu brigu o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštitu i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavinu prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlantske i evropske integracije Crne Gore, umjetnost, tehničku kulturu, unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, održivi razvoj, zaštitu potrošača, rodnu ravnopravnost, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i borbu protiv bolesti zavisnosti - priznaju se kao rashod najviše do 3% ukupnog prihoda.

(2) Izdaci iz stava 1 ovog člana priznaju se u novcu, stvarima, pravima i uslugama.“

Član 3

U članu 32 stav 5 riječi: „članom 32b“ zamjenjuju se riječima: „čl. 32b i 32c“.

Član 4

Poslije člana 32b dodaje se novi član koji glasi:

„Član 32c

(1) Oslobođanje od plaćanja dijela poreza na dohodak fizičkih lica ostvaruje se na zaradu zaposlenog koja nije veća od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike, i to u iznosu od:

- 1) 90% poreza u 2021. godini;
- 2) 60% poreza u 2022. godini;
- 3) 30% poreza u 2023. godini.

(2) Pravo na oslobođanje iz stava 1 ovog člana, poslodavac može ostvariti pod uslovom da:

1) se zaposleni nalazio na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore najmanje tri mjeseca prije dana zaključivanja ugovora o radu;

2) je poslodavac zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa zaposlenim do 31. decembra 2021. godine;

3) je zasnivanjem radnog odnosa sa zaposlenim iz tačke 1 ovog stava došlo do povećanja broja zaposlenih koje je poslodavac imao na dan 31. decembra 2020. godine;

4) zaposleni prije zaključenja ugovora nije bio zaposlen kod lica koje je osnivač ili je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

(3) Poslodavac je dužan da radi ostvarenja prava na oslobođanje od plaćanja dijela poreza iz stava 1 ovog člana podnese poreskom organu zahtjev i dokaze o ispunjenosti uslova iz stava 2 ovog člana.

(4) Državni organi, organi državne uprave i drugi korisnici budžeta Crne Gore, organi i službe lokalne samouprave i drugi korisnici budžeta jedinica lokalne samouprave ne mogu ostvariti pravo na oslobođanje plaćanja dijela poreza iz stava 1 ovog člana.

(5) Obrazac zahtjeva iz stava 3 ovog člana propisuje ministarstvo nadležno za poslove finansija.”

Član 5

U članu 37g stav 1 alineja 2 mijenja se i glasi:

„- prenos imovine izvršen između bračnih drugova, odnosno životnih partnera i direktno je povezan sa brakom, životnim partnerstvom, razvodom, prestankom životnog partnerstva ili nasljeđem imovine;“.

Član 6

Poslije člana 60e dodaju se dva nova člana koji glase:

„Član 60f

Podzakonski akt iz člana 32c stav 5 ovog zakona donijeće se u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 60g

Odredba člana 32c ovog zakona primjenjivaće se do 31. decembra 2023. godine, a pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica, u skladu sa ovim članom, poslodavac može ostvariti od 1. januara 2021. godine.“

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 16-2/21-3/7

EPA 145 XXVII

Podgorica, 27. maj 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.

706.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje** koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva, na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine.

Broj: 01-603/2

Podgorica, 3. jun 2021. godine

Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Član 1

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni list CG“, br. 13/07, 79/08, 86/09, 78/10, 14/12, 62/13, 8/15, 22/17 i 42/19) u članu 14 stav 3 riječi: „stava 2 ovog člana usklađuje se“, zamjenjuju se riječima: „stava 1 ovog člana određuje se“.

U stavu 4 riječi: „usklađivanju najviše godišnje osnovice iz stava 2“ zamjenjuju se riječima: „utvrđivanju najviše godišnje osnovice iz stava 3“.

Član 2

Poslije člana 18b dodaje se novi član koji glasi:

„Član 18c

(1) Oslobođanje od plaćanja dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji padaju na teret zaposlenog i poslodavca, ostvaruje se na zaradu zaposlenog koja nije veća od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike, i to u iznosu od:

- 1) 90% doprinosa u 2021. godini;
- 2) 60% doprinosa u 2022. godini;
- 3) 30% doprinosa u 2023. godini.

(2) Pravo na oslobođanje iz stava 1 ovog člana poslodavac može ostvariti pod uslovom da:

- 1) se zaposleni nalazio na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore najmanje tri mjeseca prije dana zaključivanja ugovora o radu;
- 2) je poslodavac zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa zaposlenim do 31. decembra 2021. godine;

3) je zasnivanjem radnog odnosa sa zaposlenim iz tačke 1 ovog stava došlo do povećanja broja zaposlenih koje je poslodavac imao na dan 31. decembra 2020. godine;

4) zaposleni prije zaključenja ugovora nije bio zaposlen kod lica koje je osnivač ili je lice povezano sa poslodavcem kod kojega zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

(3) Poslodavac je dužan da, radi ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja dijela doprinosa iz stava 1 ovog člana, podnese poreskom organu zahtjev i dokaze o ispunjenosti uslova iz stava 2 ovog člana.

(4) Državni organi, organi državne uprave i drugi korisnici Budžeta Crne Gore, organi i službe lokalne samouprave i drugi korisnici budžeta jedinica lokalne samouprave - ne mogu ostvariti pravo na oslobođanje od plaćanja dijela doprinosa iz stava 1 ovog člana.

(5) Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene za koje se ostvaruje pravo na oslobođanje od plaćanja dijela doprinosa iz stava 1 ovog člana plaćaju se iz Budžeta Crne Gore.

(6) Obrazac zahtjeva iz stava 3 ovog člana propisuje ministarstvo nadležno za poslove finansija."

Član 3

Član 22 mijenja se i glasi:

„(1) Obveznik doprinosa koji je sam platio doprinose na obavezno socijalno osiguranje, odnosno kojem je u njegovo ime i u njegovu korist plaćen doprinos iz osnovice koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice za kalendarsku godinu ima pravo na povraćaj više plaćenog doprinosa.

(2) Zahtjev za povraćaj više plaćenog doprinosa obveznik doprinosa podnosi nadležnom poreskom organu po isteku godine.

(3) O zahtjevu iz stava 2 ovog člana nadležni poreski organ odlučuje rješenjem.“

Član 4

Poslije člana 30a dodaje se novi član koji glasi:

„Član 30b

Podzakonski akt iz člana 18c stav 6 ovog zakona donijeće se u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 5

Poslije člana 31 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 31a

Određba člana 18c ovog zakona primjenjivaće se do 31. decembra 2023. godine, a pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa ovim članom poslodavac može ostvariti od 1. januara 2021. godine."

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 19-6/21-5/7

EPA 146 XXVII

Podgorica, 27. maj 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.

707.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

Proглаšavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju** koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva, na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine.

Broj: 01-601/2
Podgorica, 3. jun 2021. godine

Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I
VASPITANJU

Član 1

U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 39/13 i 47/17) poslije člana 2a dodaje se novi član, koji glasi:

„Član 2b

Pravo na besplatne udžbenike za osnovnu školu, na teret budžeta države, ima svaki učenik. Bliže uslove, pravila i postupak nabavke i dodjele, kao i način korišćenja prava iz stava 1 ovog člana utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove prosvjete (u daljem tekstu: Ministarstvo) uz saglasnost Vlade.“.

Član 2

U članu 13 riječi: „organ državne uprave nadležan za poslove prosvjete (u daljem tekstu: Ministarstvo)“ zamjenjuju se riječju: „Ministarstvo“.

Član 3

Poslije člana 85 dodaju se dva nova člana, koji glase:

„Podzakonski propis

Član 85a

Podzakonski akt za sprovođenje odredaba iz člana 2b ovog zakona donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odlaganje primjene pojedinih odredaba

Član 85b

Odredbe člana 2b ovog zakona primjenjivaće se počev od školske 2021/2022. godine."

Član 4

Samostalni član 34 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni list CG“, broj 39/13) briše se.

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 26-1/21-1/5

EPA 128 XXVII

Podgorica, 27. maj 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.

708.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA OPŠTEG ZAKONA O OBRAZOVANJU I VASPITANJU

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju** koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva, na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (pro-lječnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine.

Broj: 01-600/2

Podgorica, 4. jun 2021. godine

Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (prolječnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPŠTEG ZAKONA O OBRAZOVANJU I
VASPITANJU

Član 1

U Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17) u članu 73 stav 1 riječi: „tri predstavnika Ministarstva, odnosno tri predstavnika opštine“ zamjenjuju se riječima: „dva predstavnika Ministarstva, odnosno dva predstavnika opštine“ i riječi: „jedan predstavnik zaposlenih“ zamjenjuju se riječima: „dva predstavnika zaposlenih“.

U stavu 2 riječi: „jedan predstavnik zaposlenih, četiri predstavnika Ministarstva, odnosno četiri predstavnika opštine“ zamjenjuju se riječima: „dva predstavnika zaposlenih, tri predstavnika Ministarstva, odnosno tri predstavnika opštine“.

U stavu 3 riječi: „dva predstavnika zaposlenih, četiri predstavnika Ministarstva“ zamjenjuju se riječima: „tri predstavnika zaposlenih, tri predstavnika Ministarstva“.

U stavu 4 riječi: „tri predstavnika Ministarstva, odnosno tri predstavnika opštine“ zamjenjuju se riječima: „dva predstavnika Ministarstva, odnosno dva predstavnika opštine“ a riječi: „jedan predstavnik zaposlenih“ zamjenjuju se riječima: „dva predstavnika zaposlenih“.

U stavu 5 riječi: „dva predstavnika zaposlenih, četiri predstavnika Ministarstva, odnosno četiri predstavnika opštine“ zamjenjuju se riječima: „tri predstavnika zaposlenih, tri predstavnika Ministarstva, odnosno tri predstavnika opštine“.

U stavu 6 riječi: „tri predstavnika Ministarstva, odnosno opštine za ustanove čiji je osnivač opština i po jedan predstavnik zaposlenih i socijalnih partnera“ zamjenjuju se riječima: „dva predstavnika Ministarstva, odnosno dva predstavnika opštine za ustanove čiji je osnivač opština, dva predstavnika zaposlenih i jedan predstavnik socijalnih partnera“.

Član 2

U članu 78 u stavu 1 tačka 2, stavu 2 tačka 3, stavu 3 tačka 3 i stavu 4 tačka 3 riječ „pet“ zamjenjuje se riječju „sedam“.

Član 3

Član 135a mijenja se i glasi:

„Fond za podršku talenata

Član 135a

Radi podrške talentovanih učenika osnovne i srednje škole formira se Fond za podršku talenata (u daljem tekstu: Fond).

Fond iz stava 1 ovog člana finansira se iz budžeta Ministarstva, donacija, sponzorstava, legata i drugih izvora.

Sredstva Fonda koriste se za:

- nagrađivanje talentovanih učenika;
- podršku projektima za nabavku opreme, učila, edukativnih kompleta, stručne i naučno-popularne literature, organizaciju istraživačkih kampova, radionicama sa praktičnim vježbama i eksperimentima i za učešće učenika na međunarodnim takmičenjima (olimpijade i druge smotre znanja);

- organizovanje smotri i konkursa za mlade istraživače.

Raspodjelu sredstava iz Fonda vrši Ministarstvo.

Način i postupak raspodjele sredstava iz Fonda propisuje Ministarstvo.“

Član 4

Poslije člana 153f dodaju se tri nova člana koji glase:

„Izbor organa upravljanja

Član 153g

Izbor školskog, odnosno upravnog odbora u javnim ustanovama, u skladu sa ovim zakonom, izvršiće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prilikom izbora članova školskog, odnosno upravnog odbora vodi se računa o ravnomjernoj zastupljenosti polova.

Do izbora školskog, odnosno upravnog odbora u skladu sa stavom 1 ovog člana, funkciju organa upravljanja vršiće sadašnji školski, odnosno upravni odbor.

Izbor organa rukovođenja

Član 153h

Izbor direktora u svim javnim ustanovama u skladu sa ovim zakonom izvršiće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prilikom izbora organa rukovođenja u situaciji kada kandidati za popunu radnog mjesta ostvare iste rezultate u procesu provjere uslova, kompetencije, znanja i sposobnosti, prilikom donošenja odluke, vodi se računa o ravnomjernoj zastupljenosti polova.

Do izbora direktora u skladu sa stavom 1 ovog člana, funkciju organa rukovođenja vršiće sadašnji direktori javnih ustanova.

Prilikom izbora organa rukovođenja obrazovno-vaspitnih institucija osnovnog i srednjeg obrazovanja, nastavničko vijeće na zahtjev ministra u roku od 15 dana dostavlja pisano izjašnjenje odnosno mišljenje o predloženom kandidatu.

Ukoliko nastavničko vijeće u propisanom roku ne dostavi pisano izjašnjenje odnosno mišljenje o predloženom kandidatu, ministar bez navedenog dokumenta može sprovesti postupak izbora kandidata.

Izbor pomoćnika direktora

Član 153i

Izbor pomoćnika direktora u svim javnim ustanovama u skladu sa ovim zakonom izvršiće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prilikom izbora pomoćnika direktora škole u situaciji kada kandidati za popunu radnog mjesta ostvare iste rezultate u procesu provjere uslova, kompetencije, znanja i sposobnosti, prilikom donošenja odluke, vodi se računa o ravnomjernoj zastupljenosti polova.

Do izbora pomoćnika direktora u skladu sa stavom 1 ovog člana, poslove pomoćnika direktora obavljaće sadašnji pomoćnici direktora.

Prilikom izbora pomoćnika direktora obrazovno-vaspitnih institucija osnovnog i srednjeg obrazovanja, nastavničko vijeće na zahtjev direktora u roku od 15 dana dostavlja pisano izjašnjenje odnosno mišljenje o predloženom kandidatu.

Ukoliko nastavničko vijeće u propisanom roku ne dostavi pisano izjašnjenje odnosno mišljenje o predloženom kandidatu, direktor bez navedenog dokumenta može sprovesti postupak izbora kandidata.“

Član 5

Poslije člana 161a dodaje se novi član koji glasi:

„Član 161b

Propis iz člana 135a stav 5 ovog zakona donijeće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 26-1/21-2/13

EPA 131 XXVII

Podgorica, 27. maj 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.

709.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O
POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Proglašavam **Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju** koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva, na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine.

Broj: 01-599/2

Podgorica, 3. jun 2021. godine

Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i Amandmana IV stav 1 Ustava Crne Gore Skupština Crne Gore 27. saziva, na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 27. maja 2021. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI I RURALNOM
RAZVOJU

Član 1

U Zakonu o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni list CG”, br. 56/09, 34/14, 1/15 i 30/17) u članu 24 stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Visina staračke naknade utvrđuje se u visini 70% najniže penzije u Crnoj Gori.“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Pravo na staračku naknadu ostvaruje se od dana uredno podnesenog zahtjeva za staračku naknadu.“

Dosadašnji st. 3 do 6 postaju st. 4 do 7.

Član 2

Poslije člana 76e dodaju se dva nova člana koji glase:

„Član 76f

Korisnik staračke naknade, koji je to pravo ostvario u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, danom početka primjene ovog zakona ostvaruju pravo na staračku naknadu u skladu sa ovim zakonom.

Član 76g

Propisi koji su doneseni prije stupanja na snagu ovog zakona uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.“

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. jula 2021. godine.

Broj: 11-4/21-1/10

EPA 130 XXVII

Podgorica, 27. maj 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.

710.

Na osnovu člana 14 Zakona o eksproprijaciji („Službeni list RCG" br. 55/00, 12/02 i 28/06 i „Službeni list CG" br. 21/08 , 30/17 i 75/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 15. aprila 2021. godine, donijela je

**ODLUKU
O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA
EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, RADI
REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJE STS 10/0,4 KV 160 KVA "LIPOVIK" SA
PRIKLJUČNIM 10 KV KABLOVSKIM VODOM I UKLAPANJEM U NN MREŽU -
RIJEKA CRNOJEVIĆA, CETINJE**

Član 1

Utvrđuje se javni interes za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u Prijestonici Cetinje, i to:

- dijela kat.parcele br.1906, površine 13 m², po načinu korišćenja “šume 5. klase”, upisane u LN 126 KO Rijeka Crnojevića, svojina 1/1 Vida Jovićevića;
- dijela kat.parcele br.1909/1, površine 69 m², po načinu korišćenja “šume 5. klase”, upisane u LN 238 KO Rijeka Crnojevića, svojina 1/1 Slobodana Jankovića;
- dijela kat.parcele br.1909/2, površine od 26 m², po načinu korišćenja “šume 5. klase”, upisane u LN 270 KO Rijeka Crnojevića, svojina 1/1 Duška Vujovića.

Član 2

Svrha eksproprijacije je izgradnja energetskog objekta STS 10/0,4 KV 160 KVA “Lipovik”, sa priključnim 10 kV kablovskim vodom i uklapanjem u NN mrežu, radi stvaranja uslova za kvalitetnu distribuciju električne energije do korisnika.

Član 3

Korisnik nepotpune eksproprijacije je DOO “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica.

Član 4

Postupak nepotpune eksproprijacije nepokretnosti iz člana 1 ove odluke sprovede Uprava za katastar i državnu imovinu.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-2049

Podgorica, 15. aprila 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

711.

Na osnovu člana 52 stav 1 tač. 1 i 2 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 71/17 i 67/19) i člana 24 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", broj 78/18), Ministarstvo kapitalnih investicija donijelo je

PLAN
ODRŽAVANJA MINIMALNOG BROJA POLAZAKA PREVOZNIKA U JAVNOM
MEĐUGRADSKOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA

1. Minimalni broj polazaka prevoznika u javnom međugradskom linijskom prevozu putnika u cilju racionalnog vršenja javnog prevoza na osnovu realne potražnje i potreba putnika, usljed pojave novog koronavirusa, vrši se u skladu sa ovim planom.

2. Minimalni broj polazaka prevoznika u javnom međugradskom linijskom prevozu putnika dat je u Prilogu 1, koji čini sastavni dio ovog plana.

3. Registrovane i ovjerene redove vožnje u međugradskom linijskom prevozu, prevoznik može naknadno aktivirati po sopstvenoj procjeni, uz prethodno pismeno obavještenje organu državne uprave nadležnom za poslove saobraćaja, tri dana prije otpočinjanja obavljanja prevoza.

4. Ovaj plan objaviće se „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se do 30. septembra 2021. godine.

Broj: 06/1-341/21-6413/1
Podgorica, 3. juna 2021. godine

Ministar,
Mladen Bojanić, s.r

REGISTAR MEĐUGRADSKIH REDOVA VOŽNJE							
PREVOZNIK	RED VOŽNJE				VREMENA POLAZAKA	REG BROJ	VREMENSKI PERIOD ODRŽAVANJA
1. VDN 4. DECEMBAR DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	13:00 14:30	002/U/21	STALNA
2. VDN 4. DECEMBAR DOO	NIKŠIĆ	PODGORICA	TIVAT-KOTOR	IGALO	10:30 16:15	003/U/21	STALNA
3. VDN 4. DECEMBAR DOO	NIKŠIĆ	PODGORICA	TIVAT-KOTOR	HERCEG NOVI	17:10 07:15	005/U/21	STALNA
4. VDN 4. DECEMBAR DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	07:35 09:15	006/U/21	STALNA
5. 18. OKTOBAR DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	08:03 09:35	008/U/21	STALNA
6. 18. OKTOBAR DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	15:04 16:29	009/U/21	STALNA
7. ALO EXPRESS DOO	PODGORICA	IGALO	TRAJEKT	PODGORICA	12:55 16:35	010/U/21	STALNA
8. ALO EXPRESS DOO	PODGORICA	IGALO	TRAJEKT	PODGORICA	06:20 09:45	011/U/21	STALNA
9. ALO EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	11:00 12:00	013/U/21	STALNA
10. ALO EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	13:00 14:00	014/U/21	STALNA
11. ALO EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	17:00 18:00	015/U/21	STALNA
12. ALO EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	19:00 20:00	016/U/21	STALNA
13. ALO EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	21:00 22:00	017/U/21	STALNA
14. ALO EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	07:00 08:00	018/U/21	STALNA
15. ALO EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	09:00 10:00	019/U/21	STALNA
16. ALO EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	15:00 16:00	020/U/21	STALNA
17. ARENA TOURS DOO	PODGORICA	BERANE		GUSINJE	10:25 16:45	022/U/21	STALNA
18. ADRIATIC TRAVEL DOO	PODGORICA	KOTOR		HERCEG NOVI	13:07 16:45	025/U/21	STALNA
19. ADRIATIC TRAVEL DOO	PODGORICA	BUDVA		KOTOR	17:14 19:50	026/U/21	STALNA
20. ADRIATIC TRAVEL DOO	PODGORICA	KOTOR	HERCEG NOVI	IGALO	09:13 12:55	027/U/21	STALNA
21. AS NIKČEVIĆ OD DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	05:49 07:45	028/U/21	STALNA
22. AS NIKČEVIĆ OD DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	11:15 13:15	029/U/21	STALNA
23. AUTOPREVOZ ZATON DOO	IGALO	PODGORICA		BERANE	09:25 14:00	033/U/21	STALNA
24. BJELOPAVLIA TRANS DOO	PODGORICA	KOTOR		HERCEG NOVI	07:05 10:45	034/U/21	STALNA
25. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	17:29 18:29	035/U/21	STALNA
26. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	21:30 22:27	036/U/21	STALNA

27. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	09:29 10:29	037/U/21	STALNA
28. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	19:29 20:29	038/U/21	STALNA
29. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	13:29 14:29	039/U/21	STALNA
30. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	15:29 16:29	040/U/21	STALNA
31. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	11:29 12:29	041/U/21	STALNA
32. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	05:29 06:29	042/U/21	STALNA
33. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	07:29 08:29	043/U/21	STALNA
34. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	09:16 10:16	044/U/21	STALNA
35. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	07:14 08:14	045/U/21	STALNA
36. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	11:16 12:16	046/U/21	STALNA
37. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PODGORICA		DANILOVGRAD	13:15 14:15	047/U/21	STALNA
38. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	15:16 16:16	048/U/21	STALNA
39. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	07:16 08:16	049/U/21	STALNA
40. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	19:16 20:16	050/U/21	STALNA
41. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	17:16 18:16	051/U/21	STALNA
42. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	13:16 14:16	052/U/21	STALNA
43. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	05:14 06:14	053/U/21	STALNA
44. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	15:15 16:15	054/U/21	STALNA
45. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	17:15 18:15	055/U/21	STALNA
46. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	19:15 20:15	056/U/21	STALNA
47. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	09:16 10:16	057/U/21	STALNA
48. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	11:16 12:16	058/U/21	STALNA
49. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	06:15 11:15	059/U/21	STALNA
50. BOGIĆEVIĆ DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	12:15 13:15	060/U/21	STALNA
51. BUSŠPED DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	10:10 12:50	061/U/21	STALNA
52. BUSŠPED DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	08:49 10:29	062/U/21	STALNA
53. BUSŠPED DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	16:15 17:45	063/U/21	STALNA
54. BUSŠPED DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	06:26 08:08	064/U/21	STALNA
55. BOŠKOVIĆ PREVOZ DOO	PODGORICA	MOJKOVAC		BIJELO POLJE	06:58 12:30	065/U/21	STALNA
56. BOŽUR DOO	HERCEG NOVI	KOTOR		TIVAT	17:33 23:50	067/U/21	STALNA
57. BOŽUR DOO	PODGORICA	MOJKOVAC		BERANE	19:00 03:48	069/U/21	STALNA
58. BOŽUR DOO	PODGORICA	MOJKOVAC		BERANE	20:21 19:01	070/U/21	STALNA

59. BOŽUR DOO	HERCEG NOVI	ŠAVNIK		ŽABLJAK	11:20 05:15	071/U/21	SEZONSKA
60. CAPITAL EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	06:30 07:30	078/U/21	STALNA
61. CAPITAL EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	08:30 09:30	079/U/21	STALNA
62. CAPITAL EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	10:30 11:30	080/U/21	STALNA
63. CAPITAL EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	12:30 13:30	081/U/21	STALNA
64. CAPITAL EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	14:30 15:30	082/U/21	STALNA
65. CAPITAL EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	16:30 17:30	083/U/21	STALNA
66. CAPITAL EXPRESS DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	18:30 19:30	084/U/21	STALNA
67. DRUM DOO	HERCEG NOVI	PODGORICA		ANDRIJEVICA	05:45 14:30	085/U/21	STALNA
68. DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	06:30 07:30	086/U/21	STALNA
69. DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	16:30 17:25	087/U/21	STALNA
70. DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	14:30 15:15	088/U/21	STALNA
71. DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	10:30 11:30	089/U/21	STALNA
72. DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	08:30 09:30	090/U/21	STALNA
73. DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	05:20 06:20	091/U/21	STALNA
74. DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	14:40 15:30	092/U/21	STALNA
75. DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	18:30 19:25	093/U/21	STALNA
76. DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	12:30 13:30	094/U/21	STALNA
77. DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	PODGORICA	KOTOR	HERCEG NOVI	IGALO	14:23 18:05	095/U/21	STALNA
78. DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	PODGORICA	HERCEG NOVI		IGALO	07:55 13:20	096/U/21	STALNA
79. DANGRADPREVOZ KEKOVIĆ DOO	BAR	TIVAT		KOTOR	12:50 14:55	097/U/21	STALNA
80. DANTOURS PEROVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	18:30 19:30	107/U/21	STALNA
81. DANTOURS PEROVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	16:30 17:30	108/U/21	STALNA
82. DANTOURS PEROVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	14:30 15:30	109/U/21	STALNA
83. DANTOURS PEROVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	12:30 13:30	110/U/21	STALNA
84. DANTOURS PEROVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	10:30 11:30	111/U/21	STALNA
85. DANTOURS PEROVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	08:30 09:30	112/U/21	STALNA
86. DANTOURS PEROVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	06:30 07:30	113/U/21	STALNA
87. DANTOURS PEROVIĆ DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	12:15 13:15	115/U/21	STALNA
88. ELAN COMPANY	PODGORICA	MOJKOVAC		GUSINJE	08:25 15.45	116/U/21	STALNA
89. ELAN COMPANY	GUSINJA	BERANE		PODGORICA	12:21 17:14	117/U/21	STALNA
90. ELAN COMPANY	GUSINJA	BERANE		PODGORICA	05:46 13:28	118/U/21	STALNA

91. ELLIT EXPRESS DOO	PODGORICA	BUDVA	TRAJEKT	HERCEG NOVI	08:30 12:25	119/U/21	STALNA
92. ELLIT EXPRESS DOO	PODGORICA	BUDVA	TRAJEKT	HERCEG NOVI	15:45 18:47	120/U/21	STALNA
93. ELLIT EXPRESS DOO	PODGORICA	BUDVA	TIVAT	HERCEG NOVI	08:15 11:40	122/U/21	STALNA
94. EUROLINE TRAVEL DOO	HERCEG NOVI	KOTOR		PODGORICA	08:14 12:24	123/U/21	STALNA
95. EXPRESS TOURS DOO	PODGORICA	TUNEL SOZINA	BAR	ULCINJ	14:13 16:24	124/U/21	STALNA
96. EXPRESS TOURS DOO	PODGORICA	BUDVA	TRAJEKT	HERCEG NOVI	19:45 06:32	125/U/21	STALNA
97. EUROŠUNTIĆ DOO	BERANE	KOLAŠIN		PODGORICA	08:00 12:30	126/U/21	STALNA
98. EUROŠUNTIĆ DOO	BERANE	KOLAŠIN		PODGORICA	10:00 14:15	128/U/21	STALNA
99. EUROŠUNTIĆ DOO	ROŽAJE	RUDEŠ		BERANE	09:00 15:45	129/U/21	STALNA
100. GARDAŠEVIĆ DOO	NIKŠIĆ	PODGORICA	PREKO TRAJEKTA-IGALO	HERCEG NOVI	06:40 15:10	137/U/21	STALNA
101. GLUNEX DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	17:45 19:10	138/U/21	STALNA
102. GLUŠICA DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	06:05 07:25	140/U/21	STALNA
103. GLUŠICA DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	09:10 10:45	142/U/21	STALNA
104. GLUŠICA DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	14:35 15:45	143/U/21	STALNA
105. GLUŠICA DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	18:30 19:45	144/U/21	STALNA
106. GLUŠICA DOO	NIKŠIĆ	PODGORICA		KOTOR	14:15 18:35	145/U/21	STALNA
107. GLUŠICA DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	12:10 22:10	147/U/21	STALNA
108. GLUŠICA DOO	PODGORICA	NIKŠIĆ		ŽABLIJAK	13:55 19:00	149/U/21	SEZONSKA
109. KRIVOKAPIĆ TURS DOO	IGALO	KOTOR		BAR	07:35 14:30	152/U/21	STALNA
110. KRIVOKAPIĆ TURS DOO	IGALO	KOTOR		BAR	08:30 16:40	153/U/21	STALNA
111. KRIVOKAPIĆ TURS DOO	IGALO	KOTOR		PODGORICA	04:10 10:53	154/U/21	STALNA
112. KRIVOKAPIĆ TURS DOO	BAR	DOBRE VODE		ULCINJ	11:16 13:40	155/U/21	SEZONSKA
113. KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	15:30 16:30	156/U/21	STALNA
114. KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	17:30 18:30	157/U/21	STALNA
115. KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	19:30 20:30	158/U/21	STALNA
116. KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	11:30 12:30	159/U/21	STALNA
117. KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	09:30 10:30	160/U/21	STALNA
118. KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	13:20 14:20	161/U/21	STALNA
119. KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	07:20 08:20	162/U/21	STALNA
120. KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	06:00 06:57	163/U/21	STALNA
121. KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	07:59 08:57	164/U/21	STALNA
122. KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	11:59 12:59	165/U/21	STALNA

123.KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	14:00 14:53	166/U/21	STALNA
124.KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	09:57 10:57	167/U/21	STALNA
125.KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	11:43 12:44	168/U/21	STALNA
126.KALUĐEROVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	13:44 14:37	169/U/21	STALNA
127.KUČ TOURS DOO	ROŽAJE	DELTA CITY		TUZI	05:25 10:35	170/U/21	STALNA
128.LALATOVIĆ TRAVEL DOO	KOTOR	BUDVA		ULCINJ	18:40 20:58	172/U/21	SEZONSKA
129.LALATOVIĆ TRAVEL DOO	PETROVAC	BAR		ULCINJ	15:42 17:55	173/U/21	SEZONSKA
130.LALATOVIĆ TRAVEL DOO	BUDVA	PETROVAC		BAR	15:00 18:40	175/U/21	SEZONSKA
131.LALATOVIĆ TRAVEL DOO	BUDVA	PETROVAC		BAR	11:00 12:15	176/U/21	SEZONSKA
132.LALATOVIĆ TRAVEL DOO	BUDVA	PETROVAC		BAR	07:00 09:46	177/U/21	SEZONSKA
133.MF TRAVEL DOO	BUDVA	TUNEL VRMAC		KOTOR	22:59 23:29	190/U/21	SEZONSKA
134.MF TRAVEL DOO	BUDVA	TUNEL VRMAC		KOTOR	16:24 16:59	192/U/21	SEZONSKA
135.MF TRAVEL DOO	BUDVA	TUNEL VRMAC		KOTOR	20:49 22:14	194/U/21	SEZONSKA
136.MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	20:00 21:00	195/U/21	STALNA
137.MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	18:00 19:00	196/U/21	STALNA
138.MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	16:00 17:00	197/U/21	STALNA
139.MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	14:00 15:00	198/U/21	STALNA
140.MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	12:00 13:00	199/U/21	STALNA
141.MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	10:00 11:00	200/U/21	STALNA
142.MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	08:00 09:00	201/U/21	STALNA
143.MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	PREKO MARTINIĆA		PODGORICA	06:00 07:00	202/U/21	STALNA
144.MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	06:00 07:00	203/U/21	STALNA
145.MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	08:00 09:00	204/U/21	STALNA
146.MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	10:00 11:00	205/U/21	STALNA
147.MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	12:00 13:00	206/U/21	STALNA
148.MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	14:00 15:00	207/U/21	STALNA
149.MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	16:00 17:00	208/U/21	STALNA
150.MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	18:00 19:00	209/U/21	STALNA
151.MRAKOVIĆ TRADE DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	20:00 21:00	210/U/21	STALNA
152.MS TOURS DOO	PODGORICA	TUNEL SOZINA	BAR	ULCINJ	17:28 20:20	211/U/21	STALNA
153.MS TOURS DOO	PODGORICA	TUNEL SOZINA	BAR	ULCINJ	08:28 10:59	212/U/21	SEZONSKA
154.MAGIC LINE DOO	BUDVA	BAR		ULCINJ	07:49 10:28	215/U/21	STALNA

155.NIKAC DOO	NIKŠIĆ	GRAHOVO		IGALO	17:30 06:30	216/U/21	STALNA
156.NIKAC DOO	NIKŠIĆ	GRAHOVO		HERCEG NOVI	09:15 13:30	217/U/21	STALNA
157.NIKAC DOO	NIKŠIĆ	GRAHOVO		TIVAT	10:30 17:15	219/U/21	STALNA
158.NIKŠIĆ PREVOZ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	09:34 11:37	220/U/21	STALNA
159.NIKŠIĆ PREVOZ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	13:34 15:13	221/U/21	STALNA
160.NIKŠIĆ PREVOZ DOO	PODGORICA	BUDVA		ULCINJ	11:45 15:16	222/U/21	STALNA
161.NIKŠIĆ PREVOZ DOO	HERCEG NOVI	KOTOR		ULCINJ	14:40 19:30	223/U/21	STALNA
162.NIKŠIĆ PREVOZ A&G DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	05:56 07:02	224/U/21	STALNA
163.NIKŠIĆ PREVOZ A&G DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	09:05 10:59	225/U/21	STALNA
164.NIKŠIĆ PREVOZ A&G DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	12:29 13:54	226/U/21	STALNA
165.NIKŠIĆ PREVOZ A&G DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		TUZI	12:55 15:30	227/U/21	STALNA
166.ORTAK DOO	BERANE	ANDRIJEVICA		PLAV	17:24 19:50	230/U/21	STALNA
167.ORTAK DOO	BERANE	ANDRIJEVICA		GUSINJE	06:30 07:40	231/U/21	STALNA
168.ORTAK DOO	PLAV	BERANE		PODGORICA	08:30 15:30	232/U/21	STALNA
169.OZLEM DOO	ROŽAJE	PODGORICA	TUNEL SOZINA	ULCINJ	11:15 14:15	233/U/21	STALNA
170.OZLEM DOO	ROŽAJE	PODGORICA	TUNEL SOZINA	ULCINJ	23:55 13:50	234/U/21	SEZONSKA
171.OZLEM DOO	ROŽAJE	PODGORICA		HERCEG NOVI	20:20 14:45	235/U/21	STALNA
172.PAPOVIĆ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	19:58 21:30	237/U/21	STALNA
173.PAPOVIĆ DOO	NIKŠIĆ	PODGORICA		KOTOR	15:10 19:15	239/U/21	STALNA
174.PAPOVIĆ DOO	NIKŠIĆ	PODGORICA		KOTOR	09:44 13:55	240/U/21	STALNA
175.PLJEVLJA EKSPRES DOO	PLJEVLJA	MOJKOVAC		PODGORICA	03:45 11:30	242/U/21	STALNA
176.PAVIĆEVIĆ TOURS DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	17:00 17:55	248/U/21	STALNA
177.PAVIĆEVIĆ TOURS DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	15:00 15:55	249/U/21	STALNA
178.PAVIĆEVIĆ TOURS DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	13:00 13:55	250/U/21	STALNA
179.PAVIĆEVIĆ TOURS DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	11:00 11:55	251/U/21	STALNA
180.PAVIĆEVIĆ TOURS DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	09:00 09:55	252/U/21	STALNA
181.PAVIĆEVIĆ TOURS DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	18:55 19:55	253/U/21	STALNA
182.PAVIĆEVIĆ TOURS DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	20:55 21:55	254/U/21	STALNA
183.PAVIĆEVIĆ TOURS DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	07:00 07:55	255/U/21	STALNA
184.PREMIER M DOO	KOTOR	TUNEL VRMAC		TIVAT	13:10 12:15	258/U/21	SEZONSKA
185.REVIVAL TRAVEL DOO	GLAVA ZETE	DANILOVGRAD		PODGORICA	14:00 15:07	262/U/21	STALNA
186.REVIVAL TRAVEL DOO	GLAVA ZETE	DANILOVGRAD		PODGORICA	05:50 07:10	263/U/21	STALNA

187.R LINE COMPANY DOO	HERCEG NOVI	KOTOR		BUDVA	19:55 06:18	264/U/21	SEZONSKA
188.RADULOVIĆ PREVOZ DOO	PLJEVLJA	ŽABLJAK		PODGORICA	15:23 10:00	268/U/21	STALNA
189.RADULOVIĆ PREVOZ DOO	PLJEVLJA	ŽABLJAK		PODGORICA	07:20 17:05	269/U/21	STALNA
190.RADULOVIĆ PREVOZ DOO	PLJEVLJA	ŽABLJAK		PODGORICA	10:45 15:38	270/U/21	STALNA
191.RADULOVIĆ PREVOZ DOO	PLJEVLJA	ŽABLJAK		PODGORICA	05:00 12:30	271/U/21	STALNA
192.SMART TRAVEL DOO	ULCINJ	BAR		BUDVA	15:43 21:15	274/U/21	SEZONSKA
193.SMART TRAVEL DOO	KOTOR	TUNEL VRMAC		BUDVA	20:40 20:07	275/U/21	SEZONSKA
194.ŠOBER PREVOZ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	07:10 08:25	279/U/21	STALNA
195.ŠOBER PREVOZ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	14:00 16:00	281/U/21	STALNA
196.STANIŠIĆ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	20:00 21:55	283/U/21	STALNA
197.STANIŠIĆ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		PODGORICA	15:13 16:50	284/U/21	STALNA
198.STANIŠIĆ DOO	NIKŠIĆ	DANILOVGRAD		TUZI	19:57 21:15	285/U/21	STALNA
199.STANIŠIĆ DOO	PODGORICA	TUNEL IVICA		PLJEVLJA	08:40 14:08	286/U/21	STALNA
200.STANIŠIĆ DOO	NIKŠIĆ	BREZNA		PLUŽINE	06:55 08:10	287/U/21	STALNA
201.STANIŠIĆ DOO	NIKŠIĆ	BREZNA		PLUŽINE	17:30 18:50	288/U/21	STALNA
202.STANIŠIĆ DOO	ŽABLJAK	NIKŠIĆ		KOTOR	11:40 15:15	289/U/21	SEZONSKA
203.STANIŠIĆ DOO	PODGORICA	ŽABLJAK		PLJEVLJA	14:38 06:15	291/U/21	STALNA
204.STANIŠIĆ DOO	NIKŠIĆ	GRAHOVO	HERCEG NOVI	IGALO	06:55 16:00	295/U/21	STALNA
205.STANIŠIĆ DOO	HERCEG NOVI	GRAHOVO		NIKŠIĆ	06:00 15:00	296/U/21	STALNA
206.STANIŠIĆ DOO	PODGORICA	NIKŠIĆ		PLJEVLJA	05:45 12:00	298/U/21	STALNA
207.TOURING DOO	NIKŠIĆ	PODGORICA		HERCEG NOVI	18:50 08:45	305/U/21	STALNA
208.TOURING DOO	NIKŠIĆ	PODGORICA		KOTOR	08:05 12:55	307/U/21	STALNA
209.TRIK TRAVEL DOO	KOTOR	BUDVA		BAR	17:32 08:49	308/U/21	STALNA
210.VELJIĆ MONTENEGRO DOO	BERANE	RIBAREVINA		PODGORICA	05:10 11:45	309/U/21	STALNA
211.VELJIĆ MONTENEGRO DOO	BERANE	RIBAREVINA		PODGORICA	14:10 17:30	310/U/21	STALNA
212.VUJOVIĆ VR DOO	PODGORICA	KOTOR		IGALO	07:25 13:50	311/U/21	STALNA
213.VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	07:00 08:00	312/U/21	STALNA
214.VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	09:00 10:00	313/U/21	STALNA
215.VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	21:00 22:00	314/U/21	STALNA
216.VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	19:00 20:00	315/U/21	STALNA
217.VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	17:00 18:00	316/U/21	STALNA
218.VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	15:00 16:00	317/U/21	STALNA

219.VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	13:00 14:00	318/U/21	STALNA
220.VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	NOVI PUT		PODGORICA	11:00 12:00	319/U/21	STALNA
221.VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	06:30 07:15	320/U/21	STALNA
222.VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	13:30 15:00	321/U/21	STALNA
223.VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	15:57 16:57	322/U/21	STALNA
224.VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	17:57 18:57	323/U/21	STALNA
225.VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	19:57 20:57	324/U/21	STALNA
226.VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	21:57 22:32	325/U/21	STALNA
227.VUJOVIĆ VR DOO	DANILOVGRAD	STARI PUT		PODGORICA	06:20 18:50	326/U/21	STALNA
228.ZEJDIN DOO	ULCINJ	BAR	TUNEL SOZINA	PODGORICA	08:00 10:58	328/U/21	STALNA
229.ZEJDIN DOO	ULCINJ	BAR		PODGORICA	12:00 15:15	329/U/21	STALNA
230.ZEJDIN DOO	ULCINJ	BAR		PODGORICA	05:45 09:50	330/U/21	STALNA
231.ZEJDIN DOO	ULCINJ	BUDVA		HERCEG NOVI	07:15 11:05	331/U/21	STALNA
232.ZEJDIN DOO	BAR	BUDVA		HERCEG NOVI	07:00 10:30	332/U/21	STALNA
233.ZEJDIN DOO	ULCINJ	BAR		PODGORICA	17:25 19:50	333/U/21	STALNA

712.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 2 do 4 i tačka 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", br. 12/18 i 64/20), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

NAREDBU
O IZMJENAMA NAREDBE ZA PREDUZIMANJE
PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU,
SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA

Član 1

U Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 47/21, 48/21, 51/21 i 54/21) u članu 1 stav 1 tačka 1 briše se.

U tački 5 alineja 12 mijenja se i glasi:

„- zabrane održavanje proslava, žurki, svadbi i drugih privatnih skupova, osim na terasi/bašti, uz prisustvo do 50 gostiju,“.

U tački 19 riječi: „propisanih mjera“ zamjenjuju se riječima: „preporuka Instituta“.

Tačka 23 briše se.

Tačka 25 mijenja se i glasi:

„25) zabrana organizovanja đачkih i učeničkih ekurzija i izleta, osim u Crnoj Gori za najviše 50 učenika;“.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

"Privredno društvo, odnosno preduzetnik iz stava 1 tačka 5 ovog člana koje organizuje proslavu, žurku, svadbu ili drugi privatni skup na terasi/bašti, uz prisustvo do 50 gostiju, kao i organizator đачkih i učeničkih ekurzija i izleta, obavezan je da odredi lice odgovorno za kontrolu primjene propisanih mjera."

Član 2

U članu 2 stav 1 mijenja se i glasi:

„Crnogorski državljani, stranci koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori i državljani država članica Evropske unije, Republike Srbije, Republike Kosovo, Bosne i Hercegovine, Ruske Federacije, Republike Bjelorusije, Ukrajine, Republike Sjeverne Makedonije, Republike Albanije i Države Izrael, koji ulaze u Crnu Goru iz tih država, kao i državljani drugih država koji su u periodu od najmanje 15 dana prije ulaska u Crnu Goru neprekidno boravili u tim državama, mogu da ulaze u Crnu Goru, bez posjedovanja testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2) ili dokaza da su najmanje 14 dana prije ulaska u Crnu Goru potpuno vakcinisani sa propisanim brojem doza vakcine protiv novog koronavirusa, uz poštovanje zdravstvenih mjera, u skladu sa zdravstvenim upozorenjem Instituta.“

Član 3

U članu 6 riječi: "do 4. juna 2021. godine" zamjenjuju se riječima: "do 18. juna 2021. godine".

Član 4

Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 8-501/20-129/2737

Podgorica, 4. juna 2021. godine

Ministarka,
dr Jelena Borovinić Bojović, s.r.

713.

Na osnovu člana 12 stav 2 Pravilnika o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja ("Službeni list Crne Gore", br. 056/21 od 01.06.2021.) Savjet Agencije na 332. sjednici održanoj 03. 06. 2021. godine donosi

TEHNIČKO UPUTSTVO O NAČINU I FORMATU IZVJEŠTAVANJA AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovo uputstvo bliže uređuje detaljniji način i format dostavljanja izvještaja i podataka koje društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, filijala stranog društva za osiguranje, društvo za posredovanje, društvo za zastupanje u osiguranju, preduzetnik-zastupnik u osiguranju, agencija za pružanje drugih usluga u osiguranju i banka koja obavlja poslove zastupanja u osiguranju dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja.

Član 2

Pojedini pojmovi, u smislu ovog uputstva, imaju sljedeće značenje:

1. *Agencija* je Agencija za nadzor osiguranja;
2. *Obveznik* je društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, filijala stranog društva za osiguranje, društvo za posredovanje, društvo za zastupanje u osiguranju, preduzetnik-zastupnik u osiguranju, agencija za pružanje drugih usluga u osiguranju i banka koja obavlja poslove zastupanja u osiguranju;
3. *Izveštaji* su svi izvještaji, podaci i obrasci koje je Obveznik dužan da dostavlja Agenciji u skladu sa Zakonom o osiguranju ("Sl. list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl. CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16, u daljem tekstu: Zakon o osiguranju), Zakonom o računovodstvu ("Sl. list Crne Gore", br. 052/16, u daljem tekstu: Zakon o računovodstvu) i drugom regulativom koja reguliše oblast izvještavanja Agencije;
4. *Kvalifikovani elektronski potpis* je potpis u skladu sa čl. 11 i 14 Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu ("Sl. list Crne Gore", br. 031/17 i 72/19);
5. *CA* je registrovani davalac elektronske usluge povjerenja u Crnoj Gori kao Izdavač digitalnih sertifikata za kvalifikovani elektronski potpis u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu ("Sl. list Crne Gore", br. 031/17 i 72/19);
6. *CRPS* je Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore.

OVLAŠĆENO LICE OBVEZNIKA

Član 4

- (1) Ovlašćenim licem za potpisivanje Izveštaja koji se dostavljaju Agenciji u skladu sa Zakonom o osiguranju i drugim primjenjivim propisima smatra se zakonski zastupnik Obveznika u skladu sa zakonom koji bliže uređuje osnivanje, registracija, upravljanje, restrukturiranje, prestanak i druga pitanja od značaja za rad privrednih društava, preduzetnika i dijela stranog društva (u daljem tekstu: Zakon o privrednim društvima).
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, za potpisivanje:
 - 2.1 Izveštaja iz člana 6 stav 1 tačka 2 podtač. 2.2. i 2.11. ovog uputstva, Ovlašćenim licem smatra se interni revizor Obveznika,
 - 2.2 Izveštaja iz člana 6 stav 1 tačka 2 podtač. 2.1., 2.9 i 2.10. ovog uputstva, Ovlašćenim licem smatra se ovlašćeni aktuar Obveznika.
- (3) Ovlašćeno lice iz ovog člana može, u skladu sa propisima o zastupanju, pisanim putem opunomoćiti drugo lice za potpisivanje Izveštaja kvalifikovanim elektronskim potpisom uz prethodno pismeno obavještenje Agencije.
- (4) U slučaju iz stava 3 ovog člana, Obveznik je dužan da, najkasnije 8 dana prije isteka roka propisanog za dostavljanje izvještaja koji su predmet ovog uputstva, Agenciji dostavi u papirnoj formi original ovjerenog punomoćja sačinjenog u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ovim uputstvom, na Obrascu A ili Obrascu B koji se nalazi u prilogu ovog uputstva. Punomoćje obavezno sadrži ime i prezime punomoćnika, kao i trajanje i obim ovlašćenja za potpisivanje Izveštaja kvalifikovanim elektronskim potpisom.
- (5) Obveznik je dužan da Agenciji bez odlaganja prijavi promjenu punomoćnika za potpisivanje Izveštaja i dostaviti novo punomoćje u skladu sa stavom 4 ovog člana.

POSTUPAK ELEKTRONSKOG POTPISIVANJA

Član 5

- (1) Ovlašćeno lice mora za dostavljanje izvještaja u skladu sa ovim uputstvom imati kvalifikovani digitalni sertifikat izdat od strane CA.
- (2) Detaljnije uputstvo i pomoćni alati za elektronsko dostavljanje i potpisivanje Izvještaja nalazi se na portalu Agencije na adresi <https://portal.ano.me/Documentation/Manual>.
- (3) Obveznik je dužan da u saradnji sa CA preuzme potrebnu opremu i aplikacije i da obezbijedi tehničke uslove za nesmetano korišćenje kvalifikovanog digitalnog sertifikata.

VRSTE I FORMAT IZVJEŠTAJA

Član 6

- (1) Izvještaji se elektronskoj formi dostavljaju se Agenciji u formatu kako slijedi:
 1. U **XML** formatu, potpisani od strane Ovlašćenog lica iz člana 4 ovog uputstva, dostavljaju se sljedeći Izvještaji:
 - 1.1. Ž_MO
 - 1.2. NŽ_MO
 - 1.3. Likvidnost (obrazac iz Pravilnika kojim se bliže utvrđuje način utvrđivanja i praćenja likvidnosti u društvima za osiguranje, odnosno društvima za reosiguranje)
 - 1.4. Ž_TM
 - 1.5. Ž_TM_ST
 - 1.6. NŽ_TM
 - 1.7. NŽ_TM_OOS
 - 1.8. NŽ_TM_ST
 - 1.9. TM_OP
 - 1.10. Finansijski iskazi društva za osiguranje (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bilans novčanih tokova i Izvještaj o promjenama na kapitalu), donijeti od strane nadležnog organa
 - 1.11. Ž_GO
 - 1.12. Ž_SPNFT
 - 1.13. Ž_GO_ST
 - 1.14. NŽ_GO
 - 1.15. NŽ_GO_OOS
 - 1.16. NŽ_GO_ST
 - 1.17. Godišnji izvještaj društva za potrebe nadzora (obrazac BU i obrazac BS)
 - 1.18. TR/RZIR (Obrasci iz Pravilnika o blizim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervi za izravnanje rizika)
 - 1.19. TR za rezervisane štete (Obrasci 1. 2 i 3 iz Pravilnika o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja tehničkih rezervi za rezervisane štete)
 - 1.20. Ulaganje imovine društva (Obrasci iz Odluke o načinu procjenjivanja aktive društava za osiguranje)
 - 1.21. Finansijski iskazi društva za posredovanje, društva za zastupanje u osiguranju, preduzetnika zastupnika u osiguranju i agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju (Bilans stanja, Bilans uspjeha i Statistički aneks), donijetim od strane nadležnog organa
 - 1.22. P_OP
 - 1.23. P_GO
 - 1.24. Z_OP
 - 1.25. Z_GO
 2. U **PDF** formatu, potpisani od strane Ovlašćenog lica iz člana 4 ovog uputstva, dostavljaju se sljedeći Izvještaji odnosno dokumenta:
 - 2.1. Mišljenje ovlašćenog aktuara o podacima iz tromjesečnih izvještaja društva, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog aktuara Obveznika;
 - 2.2. Tromjesečni izvještaj o nalazima interne revizije, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom internog revizora Obveznika;
 - 2.3. Revizorski izvještaj o obavljenoj zakonskoj reviziji godišnjih finansijskih izvještaja, kao prilog dopisa potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom Ovlašćenog lica Obveznika;
 - 2.4. Izvještaj o obavljenoj reviziji za potrebe Agencije za nadzor osiguranja, kao prilog dopisa potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom Ovlašćenog lica Obveznika;

- 2.5. Godišnji izvještaj menadžmenta, kao prilog dopisa potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom Ovlašćenog lica Obveznika;
- 2.6. Godišnji finansijski izvještaj (Napomene uz godišnje finansijske iskaze), kao prilog dopisa potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom Ovlašćenog lica Obveznika;
- 2.7. Pismo menadžmentu, uz izvještaj o završenoj spoljnoj reviziji, kao prilog dopisa potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom Ovlašćenog lica Obveznika;
- 2.8. Godišnji izvještaj o poslovanju društva, kao prilog dopisa potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom Ovlašćenog lica Obveznika;
- 2.9. Mišljenje ovlašćenog aktuara o godišnjim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju društva, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog aktuara Obveznika;
- 2.10. Mišljenje ovlašćenog aktuara o godišnjem izvještaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja društva, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog aktuara Obveznika;
- 2.11. Godišnji izvještaj o nalazima interne revizije, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom internog revizora Obveznika;
- 2.12. Napomene uz Godišnje izvještaje društva za potrebe nadzora, kao prilog dopisa potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom Ovlašćenog lica Obveznika;
- 2.13. Godišnji finansijski izvještaj uz finansijske iskaze društva za posredovanje, društva za zastupanje u osiguranju i agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom Ovlašćenog lica Obveznika (u slučaju nastanka obaveze sačinjavanja istih).

(2) Izvještaji i dokumenta iz stava 1 tačka 2 ovog člana odnose se na original dokumenta sa svojeručnim potpisom, skenirane u PDF formatu.

NAČIN DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA

Član 7

- (1) Izvještaje iz člana 5 ovog uputstva Obveznik je dužan dostavljati u elektronskom obliku u propisanom formatu preko portala Agencije na adresi <https://portal.ano.me>.
- (2) Registracija i dostavljanje Izvještaja preko portala Agencije omogućeno je samo ovlašćenim licima iz člana 4 ovog uputstva.
- (3) Smatra se da je Obveznik dostavio izvještaje iz stava 1 ovog člana u trenutku kada je izvještaj uspješno primljen na serveru za primanje Izvještaja Agencije. Detaljnije uputstvo o postupku provjere statusa dostavljenih Izvještaja nalazi se na portalu Agencije na adresi <https://portal.ano.me/Documentation/Manual>.
- (4) Ako se izvještaji iz ovog uputstva na zahtjev Agencije, dostavljaju u papirnoj formi, Obveznik je dužan da te izvještaje dostavi neposredno ili putem pošte, u originalu, sa imenom, prezimenom i potpisom lica koje je odgovorno za sačinjavanje izvještaja i lica odgovornog za zastupanje Obveznika.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8

Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Tehničko uputstvo o načinu i formatu izvještavanja Agencije za nadzor osiguranja ("Službeni list Crne Gore", br. 054/21 od 28. 05. 2021. godine). Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”, a primjenjuje se od izvještaja koji se dostavljaju u skladu sa Pravilnikom o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja ("Službeni list Crne Gore", br. 056/21 od 01.06.2021).

Broj: 01-575/2-21

Datum: 03. 06. 2021. godine

Predsjednik Savjeta,
Uroš Andrijašević, s.r.

Logo pravnog lica

**PRIJAVA POTPISNIKA OVLAŠĆENIH ZA POTPISIVANJE I DOSTAVLJANJE
IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE, FILIJALA STRANOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE I
BANKE KOJA OBAVLJA POSLOVE ZASTUPANJA U OSIGURANJU**

(NAZIV PRAVNOG LICA - OBVEZNIKA)

PIB PRAVNOG LICA - OBVEZNIKA: _____

TIP OVLAŠĆENJA: DO OPOZIVA / NA ROK, OD _____ DO _____ (označi tip ovlašćenja)

Izveštaji koje Ovlašćena lica potpisuju i dostavljaju u ime Obveznika (taksativno pobrojane u skladu sa članom 6 ovog uputstva):

1. _____

2. _____

.....

Napomena: Za potpisivanje i dostavljanje Izveštaja može biti ovlašćeno najviše dva lica po Izveštaju.

LICE 1. OVLAŠĆENO DA PRISTUPA PORTALU AGENCIJE, POTPISUJE I DOSTAVLJA IZVJEŠTAJE U IME OBVEZNIKA

Ime i prezime: _____

Broj telefona: _____

E-mail adresa: _____

Svojeručan potpis ovlašćenog lica: _____

Logo pravnog lica

LICE 2. OVLAŠĆENO DA PRISTUPA PORTALU AGENCIJE, POTPISUJE I DOSTAVLJA IZVJEŠTAJE U IME OBVEZNIKA

Ime i prezime: _____

Broj telefona: _____

E-mail adresa: _____

Svojeručan potpis ovlašćenog lica: _____

MJESTO I DATUM:

POTPIS ZAKONSKOG ZASTUPNIKA OBVEZNIKA

Logo pravnog lica

**PRIJAVA LICA OVLAŠĆENIH ZA POTPISIVANJE I DOSTAVLJANJE
IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA POSREDOVANJE, DRUŠTVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, PREDUZETNIKA-ZASTUPNIKA
U OSIGURANJU I AGENCIJE ZA PRUŽANJE DRUGIH USLUGA U OSIGURANJU**

(NAZIV PRAVNOG LICA - OBVEZNIKA)

PIB PRAVNOG LICA - OBVEZNIKA: _____

TIP OVLAŠĆENJA: DO OPOZIVA / NA ROK, OD _____ DO _____ (označi tip ovlašćenja)

PRAVNO LICE (KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA) KOJEM SE DODJELJUJE OVLAŠĆENJE:

Naziv: _____

PIB: _____

LICE OVLAŠĆENO DA PRISTUPA PORTALU AGENCIJE, POTPISUJE I DOSTAVLJA IZVJEŠTAJE U IME OBVEZNIKA:

Ime i prezime: _____

Broj telefona: _____

E-mail adresa: _____

Izveštaji koje Ovlašćeno lice potpisuje i dostavlja u ime Obveznika (taksativno pobrojane u skladu sa članom 6 ovog uputstva):

1. _____
2. _____
-

Napomena: Za potpisivanje i dostavljanje Izveštaja može biti ovlašćeno najviše jedno lice po Izveštaju.

Svojeručan potpis ovlašćenog lica: _____

MJESTO I DATUM:

POTPIS ZAKONSKOG ZASTUPNIKA OBVEZNIKA

714.

Na osnovu člana 129 stav 3 Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list Crne Gore", br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16, 92/17 i 80/20), Agencija za elektronske medije objavljuje

P R E G L E D
PODATAKA O TRANSPARENTNOSTI VLASNIŠTVA PRUŽALACA AVM USLUGA U CRNOJ GORI

1. Podaci o fizičkim i pravnim licima koja su u toku 2020. godine neposredno ili posredno postala imaoci akcija ili udjela u pružaocima AVM usluga:

Identifikacioni znak AVM usluge	Naziv pružaoca AVM usluge	Naziv pravnog/fizičkog lica koje ima akcije ili udio veći od 1% vrijednosti kapitala pružaoca AVM usluge	Procenat učešća u kapitalu	Prebivalište/Boravište/Sjedište
"NOVI TV"	"Zen Master Production" d.o.o.	Perica Đaković	40%	Herceg Novi
		Boris Đurašić ¹	60%	Cetinje
"MEDIA BOX" ²	"Mir&Teuta" d.o.o.	Nedžad Ljajka	100%	Ulcinj
"EI RADIO" ³	"OKI Air Broadcasting" d.o.o."	Orhan Hodžić	80%	Podgorica
		Ana Mitrović	20%	Podgorica
"TDI RADIO" ⁴	"TDI Radio" d.o.o.	Miloš Krdžić	49%	Budva
		United Media S.a.r.l. ⁵	51%	Luxemburg
"A1 TV" ⁶	"A Media Team" d.o.o.	Ivona Čavić	100%	Podgorica
Identifikacioni znak AVM usluge	Naziv pružaoca AVM usluge	Naziv pravnog/fizičkog lica koje ima akcije ili udio veći od 1% vrijednosti kapitala pružaoca AVM usluge	Procenat učešća u kapitalu	Prebivalište/Boravište/Sjedište
"RADIO CORONA"	"M-Corona" d.o.o.	Milena Despotović	12,50%	/
		Anastasija Despotović	12,50%	/
		Aleksandra Despotović	12,50%	/
		Aleksandar Despotović	12,50%	/
		Predrag Despotović	50%	Bar
"TV CORONA"	"M-Corona" d.o.o.	Milena Despotović	12,50%	/
		Anastasija Despotović	12,50%	/
		Aleksandra Despotović	12,50%	/
		Aleksandar Despotović	12,50%	/
		Predrag Despotović	50%	Bar

¹ Rješenjem br. 01-628/1 od 28.07.2020. god. Savjet Agencije za elektronske medije je dao prethodnu saglasnost za promjenu vlasničke strukture.

² Rješenjem br. 02-1172 od 29.10.2020. god. Agencija za elektronske medije je, po službenoj dužnosti, prenijela (vratila) Odobrenje „Media Box“ br. O-AVMD-11 privrednom društvu „Mir&Teuta“ d.o.o. iz Ulcinja.

³ Rješenjem br. 02-1178 od 02.11.2020.g. izdato je Odobrenje za emitovanje br. O-R-K 56.

⁴ Rješenjem br. 02-1324/1 od 25.12.2020.g. Savjet Agencije za elektronske medije je dao prethodnu saglasnost za promjenu vlasničke strukture.

⁵ Rješenjem br. 02-52/3 od 28.01.2021.g. Savjet Agencije za elektronske medije je, na zahtjev emitera, ukinuo Rješenje br. 02-1324/1 od 25.12.2020.g.. Navedenim rješenjem je takođe dao prethodnu saglasnost za promjenu vlasničke strukture koja predviđa prenos 51% vlasničkog udjela sa Milošra Krdžića na „Global Media Tehnology“ d.o.o. iz Beograda.

⁶ Rješenjem Savjeta Agencije za elektronske medije br. 01-1288/3 od 25.12.2020 god. data je saglasnost za trajni prenos Odobrenja za emitovanje O-TV-K-02 sa privrednog društva "Atlas Media group" d.o.o. na privredno društvo "A Media Team" d.o.o.

2. Podaci o medijskoj koncentraciji⁷:

Naziv pružaoca AVM usluge čiji vlasnik ima učešće u vlasništvu drugog pružaoca AVM usluga ili/i pravnog lica koje je izdavač dnevnog štampanog medija ili/i obavlja djelatnost informativne agencije	Naziv/ime pravnog/fizičkog lica, vlasnika pružaoca AVM usluge iz kol. 1, koji ima akcije ili udio veći od 1% vrijednosti kapitala u licu iz kol. 4	Prebivalište/Boravište/Sjedište lica iz kol. 2	Naziv drugog pružaoca AVM usluge ili/i pravnog lica koje je izdavač dnevnog štampanog medija ili/i obavlja djelatnost informativne agencije u čijem vlasništvu učestvuje fizičko/pravno lice iz kol. 2 (vlasnik pružaoca AVM usluge)	Procenat učešća u kapitalu pružaoca AVM usluge ili/i pravnog lica koje je izdavač dnevnog štampanog medija ili/i obavlja djelatnost informativne agencije iz kol. 4
1	2	3	4	5
"Televizija Vijesti" d.o.o. ("TV VIJESTI")	MDLF (MDIF)	Njujork, SAD	"Daily press" d.o.o (dnevni štampani medij "VIJESTI")	34,26%
"Media International Corporation" d.o.o. ("RADIO DRS")	Srđan Filipović	Podgorica	NVO „Stereotip" ("RADIO CITY")	N/A ⁸
"Neboelectronic" d.o.o. ("RADIO S")	"S Media Team" d.o.o.	Beograd, Srbija	"HIT FM" d.o.o. ("RADIO S3")	100%
"HIT FM" d.o.o. ("RADIO S3")	"S Media Team" d.o.o.	Beograd, Srbija	"Neboelectronic" d.o.o. ("RADIO S")	100%

3. Podaci o emiterima koji imaju više odobrenja za emitovanje:

Naziv pružaoca AVM usluge (emiter)	Identifikacioni znak elektronskog medija za koji ima odobrenje
"M-Corona" d.o.o.	"TV Corona"
	"Radio Corona"
"AST" d.o.o.	"TV Prva"
	"Play Montenegro"
NVO "Društvo za ravnopravnost i toleranciju - AI"	"Srpska TV"
	"Srpski Radio"
"Mir & Teuta" d.o.o.	"TV Teuta"
	"Radio Teuta"
„Oki Air Broadcasting" d.o.o.	"Radio Elmag"
	"Radio Mag"
	"El Radio" ⁹

4. Ovaj pregled podataka biće objavljen u "Sl. listu Crne Gore" i na veb sajtu Agencije www.aemcg.org

Broj: 02 – 672/1
Podgorica, 28.05.2021.godine

Agencija za elektronske medije
Direktor,
Goran Vuković, s.r.

⁷ Članom 131 Zakona o elektronskim medijima propisano je da medijska koncentracija postoji kada emiter:

- 1) učestvuje u osnivačkom kapitalu drugog emitera, pravnog lica koje izdaje dnevni štampani medij ili pravnog lica koje obavlja djelatnost informativne agencije ili obrnuto;
 - 2) istovremeno ima više odobrenja za emitovanje;
 - 3) istovremeno emituje i radijski i televizijski program;
 - 4) istovremeno emituje radijski i/ili televizijski program i izdaje dnevne štampane medije koji se distribuiraju na području na kojem se emituje radijski i/ili televizijski program;
 - 5) istovremeno emituje radijski i/ili televizijski program i bavi se djelatnošću informativnih agencija.
- Nadalje, Zakon predviđa da medijska koncentracija postoji i kada su osnivači emitera fizička ili pravna lica koja su istovremeno:
- a) osnivači drugog emitera;
 - b) osnivači pravnog lica koje izdaje dnevni štampani medij koji se distribuira na području na kome se emituje i radijski ili televizijski program;
 - c) osnivači informativne agencije;
 - d) bračni i vanbračni drugovi ili srodnici do drugog stepena srodstva u pravoj ili pobočnoj liniji fizičkih lica iz al. a, b i c.

⁸ Podaci nijesu relevantni jer NVO i osnivači NVO-a nemaju procentualno učešće u kapitalu pružaoca AVM usluge ili/i pravnog lica koje je izdavač dnevnog štampanog medija ili/i obavlja djelatnost informativne agencije.

⁹ Rješenjem br. 02-1178 od 02.11.2020.g. izdato je Odobrenje za emitovanje br. O-R-K 56.

715.

Na osnovu člana 22 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17 i 28/18) i člana 5 Odluke o Savjetu za prava djeteta („Službeni list CG“, broj 34/21), Vlada Crne Gore je, dana 3. juna 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU SAVJETA ZA PRAVA DJETETA

1. Imenuje se Savjet za prava djeteta, u sastavu:

- 1) dr Dritan Abazović, potpredsjednik Vlade Crne Gore, predsjednik;
- 2) dr Vladimir Leposavić, ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava, član;
- 3) mr Miloško Spajić, ministar finansija i socijalnog staranja, član;
- 4) dr Jelena Borovinić-Bojović, ministarka zdravlja, članica;
- 5) mr Sergej Sekulović, ministar unutrašnjih poslova, član;
- 6) Đorđe Radulović, ministar vanjskih poslova, član;
- 7) mr Tamara Srzentić, ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, članica;
- 8) prof. dr Vesna Bratić, ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta, članica;
- 9) Siniša Bjeković, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, član;
- 10) Slavica Bajić, predstavnica Sekretarijata za zakonodavstvo, članica;
- 11) dr Gordana Radojević, direktorica Uprave za statistiku, članica;
- 12) Drago Spajić, direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, član;
- 13) Milisav Korać, predstavnik NVO, član;
- 14) Sabra Decević, predstavnica NVO, članica i
- 15) Lana Jovanović, predstavnica Mreže zlatnih savjetnika Ombudsmana, članica.

2. Za sekretare Savjeta za prava djeteta imenuju se:

- 1) Nevena Popović, Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore,
- 2) Ivona Jovanović, Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore,
- 3) Pavle Jokić, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore i
- 4) Svetlana Sovilj, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

3. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 04-2616/3

Podgorica, 3. juna 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

716.

Na osnovu člana 50 stav 6 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17), Vlada Crne Gore je, dana 3. juna 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N J E
O OPOZIVU POČASNOG KONZULA CRNE GORE
U REPUBLICI ARGENTINI

Opoziva se Drago Andres Michunovich sa dužnosti počasnog konzula Crne Gore u Republici Argentini, sa nadležnošću za Provinciju Čako, sa sjedištem u Čakou.

Broj: 04-2633/3

Podgorica, 3. juna 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

717.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, dana 3. juna 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI
DIREKTORICE UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

Za vršiteljku dužnosti direktorice Uprave za zaštitu kulturnih dobara određuje se mr Milena Martinović, magistar umjetnosti, do imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-2648/3

Podgorica, 3. juna 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

718.

Shodno članu 61 st. 1 i 2 a u vezi sa članom 123 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, dana 3. juna 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU VRŠENJA DUŽNOSTI V. D. GENERALNOG DIREKTORA
DIREKTORATA ZA TERCIJALNO OBRAZOVANJE U MINISTARSTVU
PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Danilu Alagiću, vršiocu dužnosti generalnog direktora Direktorata za tercijalno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, prestaje vršenje navedene dužnosti zbog neopravdanog izostanka sa posla pet radnih dana uzastopno.

Broj: 04-2642/4

Podgorica, 3. juna 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

719.

Na osnovu člana 298 stav 2 tačka 3 i člana 171 stav 1 tačka 4 i stav 4 i 5, a u vezi sa članom 266 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 65/20), člana 2 stav 3 i člana 12 stav 2 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ („Službeni list CG“, broj 79/17) i člana 17 stav 1 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ („Službeni list CG“, broj 41/19), Vlada Crne Gore je, dana 3. juna 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N J E

O RAZRJEŠENJU ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE“

Razrješava se Odbor direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, prije isteka mandata, u sastavu:

- Budimir Šaranović, dipl. pravnik, predsjednik;
- Đorđije Vukčević, dipl. pravnik, član;
- Miodrag Radunović, dipl. pravnik, član;
- Danilo Mirotić i
- Nemanja Katnić, spec. sc. ekonomskih nauka, član.

Broj: 04-2668/3

Podgorica, 3. juna 2021. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

720.

Na osnovu člana 12 stav 2 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ („Službeni list CG“, broj 79/17), Vlada Crne Gore je, dana 3. juna 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N j E
O IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU „REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE“

Imenuje se Odbor direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ u sastavu:

- Zoran Lakušić, dipl. inž. mašinstva, na predlog Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, predsjednik;
- Dušan Vukić, dipl. pomorski inženjer, na predlog Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, članica;
- Jana Sekulić, dipl. pravica, na predlog Ministarstva zdravlja, članica;
- Novica Tmušić, dipl. inženjer šumarstva, na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, član i
- Novica Bulatović, dipl. ekonomista, na predlog Ministarstva finansija i socijalnog staranja, član.

Broj: 04-2668/4

Podgorica, 3. juna 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

721.

Na osnovu člana 298 stav 2 tačka 3 i člana 171 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 65/20), i člana 12 stav 5 Statuta „Montenegro Bonus“ d. o. o. Cetinje, Vlada Crne Gore je, dana 3. juna 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
„MONTENEGRO BONUS“ DOO CETINJE

Razrješavaju se članovi Odbora direktora „Montenegro Bonus“ d. o. o. Cetinje, zbog isteka mandata, i to:

- Miroslav Ivanišević, predsjednik,
- Dragan Janković, član,
- Jovo Rabrenović, član,
- Rajko Kovačević, član i
- Andrija Ivanović, član.

Broj: 04-2673/3

Podgorica, 3. juna 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

722.

Na osnovu člana 298 stav 2 tačka 3 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 65/20), i člana 11 stav 2 Statuta „Montenegro Bonus“ d. o. o. Cetinje, Vlada Crne Gore je, dana 3. juna 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N j E
O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
„MONTENEGRO BONUS“ DOO CETINJE

Za članove Odbora direktora „Montenegro Bonus“ d. o. o. Cetinje, biraju se:

- Slađana Džaković, diplomirani inženjer zaštite životne sredine,
- Dragoljub Bulatović, diplomirani marketing menadžer u turizmu,
- Ivana Klikovac, spec. sc. u oblasti malih i srednjih preduzeća,
- Bogdan Marković, diplomirani ekonomista i
- Srđa Smatlik, diplomirani pravnik.

Broj: 04-2674/3

Podgorica, 3. juna 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

723.

Na osnovu člana 35 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18), a u vezi sa članom 60 stav 1 alineja 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, dana 3. juna 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N j E
O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA
INSPEKCIJSKE POSLOVE

Ragipu Deljaninu, pomoćniku direktora Uprave za inspekcijske poslove – rukovodiocu Sektora za međunarodnu saradnju, prestaje mandat na lični zahtjev.

Broj: 04-2670/3

Podgorica, 3. juna 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

724.

Na osnovu člana 61 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19 i 8/21), Vlada Crne Gore je, dana 3. juna 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N j E
O ODREĐIVANJU VRŠITELJKE DUŽNOSTI SEKRETARKE MINISTARSTVA
EKONOMSKOG RAZVOJA

Za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva ekonomskog razvoja određuje se Dragana Jović, diplomirani pravnik, do postavljenja sekretara ovog ministarstva u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Broj: 04-2689/3

Podgorica, 3. juna 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

725.

Na osnovu člana 298 stav 2 tačka 3 i člana 302 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 65/20) i člana 13 stav 2 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu životne sredine („Službeni list CG“, br. 81/18 i 5/20), Vlada Crne Gore je, dana 3. juna 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N j E
O RAZRJEŠENJU IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU „FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE“

Razrješava se Jovan Martinović dužnosti izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Fond za zaštitu životne sredine“, prije isteka mandata.

Broj: 04-2685/3

Podgorica, 3. juna 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

726.

Na osnovu člana 298 stav 2 tačka 3 i člana 302 stav 2, a shodno članu 174 stav 7 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 65/20) i člana 13 stav 2 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu životne sredine („Službeni list CG“, br. 81/18 i 5/20), Vlada Crne Gore je, dana 3. juna 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N j E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE“

Za vršioca dužnosti izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Fond za zaštitu životne sredine“ imenuje se Draško Boljević, dipl. ekonomista, do imenovanja izvršnog direktora ovog društva u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom.

Broj: 04-2685/4

Podgorica, 3. juna 2021. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

727.

Na osnovu člana 15 stav 2 Zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore ("Službeni list CG", br. 28/14 i 31/17), Vlada Crne Gore je, dana 3. juna 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU BIROA ZA OPERATIVNU
KOORDINACIJU

1. Imenuje se Biro za operativnu koordinaciju, u sastavu:
 - Dejan Vukšić, vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost,
 - Brigadni general Milutin Đurović, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore,
 - Zoran Brđanin, vršilac dužnosti direktora Uprave policije,
 - mr Aleksandar Damjanović, vršilac dužnosti direktora Uprave prihoda i carina,
 - Todor Goranović, vršilac dužnosti generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane i
 - Petar Koprivica, vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:04-2763/2

Podgorica, 3. juna 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.